

BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.



Seriti sa batho

Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.



Bophelo

Bophelo ke ntho ya bohlokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.



Lelapa

Tlotla mme o hlompho batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno.



Thuto

Kena sekolo, ithute o sebetsi ka thata. Mamela melao ya sekolo.



Mosebetsi

Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamellwa ho batla mosebetsi.



Bolokolohi/tokollo le polokelo

Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotsi.



Thepa/leruo

Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa.



Bodumedi, ditumelo le maikutlo

Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang.



Boipaballo

Hlokomele lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikoloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.




Boahi

Eba Moafrikaborwa ya lokileng eibile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.



Tokolloho ya puo

O se ke wa hasanya leszano le lehloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlapaoowe kapa maikutlo a bona ha a utliswe bohloko.



ISBN 978-1-4315-0065-9




SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0065-9

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

9th Edition



Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

ISBN 978-1-4315-0065-9

SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti 2 Buka ya 2



Lebitso:

Phaposi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Buka ya 2
Kotara ya
3 & 4

YA LAPENG

Kereiti 2

Tsamaiso ya ho bala



Mofumahadi Angie
Motshikga, letona la
Lafapha la Thuto ya Motheo.



Mong. Enver Surty, Motlatsi
wa Letona la Thuto ya
Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tla sa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo.
Mof. Angie Motshikga, mmoho le Motlatsi Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

Pele ho palo



- Nahana ka seo o seng o ntse o se tseba ka taba ena.
- Nahana ka mongodi le letsatsi la phatlalatso.
- Bala serapa sa pele le sa ho qetela sa karolwana.
- Leka ho lepa hore sengolwa se tla bua ka eng.



Palo




- Ha o ntse o bala kgefutsa nako le nako ho hlahloba hore na o ntse o utlwisia.
- Bapisa bolepi ba hao le seo o se baling.
- Ha o sa utlwisee meeleele ya mantswe ao o sa a tsebeng, sebedisa dikishinari.
- Ha o sa utlwisee karolwana, e bale hape buutle. E balle hodimo.

Ka morao ho palo



- Leka ho hopola tlhahisoleding e itseng.
- Etsa mmapa wa mohopolo ka dintlha tsa bohlokwa.
- Ngola kgutsufatso ho o thusa ho hopola dintlha tsa bohlokwa.
- Sebedisa dintlha tse hlhang moo o badileng ho seo o ingollang sona.



Kereiti

2

SESOTHO




Buka ena ke ya:



SESOTHO

Buka

2



TATAISO YA MATITJHERE- SEHLOPHÀ YA 2 PUO YA LAPENG



Buka ena ya tshebetso e tshwanetse e sebediswe mmoho le dithusa thuto tse ding tsa hao.
Sebedisa buka ena le dithusa thuto tse ding ho tswellisa kgolo ya barutwana ya dikgopololo tsena:

- Ho tshwara buka: Tsela e nepahetseng yah o tshwara le ho phetla leqephe bukeng.
- Sebopoho sa buka: Leqephe le ka pele, leqephe le morao, sehlooho le lenaneo la ditaba.
- Tatellano : Ho bala ho tloha pele ho leba morao, hotloha ho le letshehadi ho leba ho le letona le ho tloha hodimo ho leba tlaase.

DIKELETSO TSA HO RUTA

Ho mamela le ho bua

Bala Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao (Sesotho Puo ya Lapeng)

Barutwana ba tshwanetse ho kopana le dipale, diraeme tse kgutshwane, dithothokiso le dipina beke le beke.

Puisano ka ditshwantsho

1. Tataisa barutwana ho:

- bona le ho buisana ka dintho ditshwantshong(boholo, sebopoho, mmala le bongata)
- hhalosa ditshwantsho ka ho botsa dipotso ke:mang, eng, kae, neng, hobaneng, eng e etsahetseng pele , ke eng se etsahetseng morao?
- ho qapa pale ya tlelase(bolelele bo tla supuwa ke boemo ba morutwana ba tswelopele)

2. Dumella morutwana ka mong ho phethela motswalle pale ya tlelase.

3. Amanya ho ngola pale ya tlelase (CAPS Puo ya Lapeng, leqephe 12, ho ngola ho aroelanwang). Tlisa tshebediso ya ditlhaku tse kgolo,karohanyo ya mantswe le matshwao a puo temohong ya ban aka nako yohle.

4. Dumella barutwana ho bala le wena pale ya tlelase. Kopa barutwana ho sehela mela ka tlaase kapa ho etsa sedikadikwe medumong , tlotlontsweng le sebopoho sa puo sa beke paleng ya tlelase.

Ho bala

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao (Sesotho Puo ya Lapeng) leq12-18,mabapi le dikarolo tsa sehlooho tsa ho ruta ho bala.(Dithothokiso: Tadima tataiso ya matitjhere e akaretsang)

Ho ngola

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao(Sesotho Puo ya Lapeng) leq 18-19 mabapi le mongolo wa letsoho, le tsela ya ho ngola.

Ela hloko tse latelang:

- ho tshwara ho nepahetseng ha dikerayone le dipensele
- tatellano: ho ngola ho tloha ho le letshehadi ho leba ho le letona le ho tloha hodimoho leba tlaase
- tshebediso ya diseterape ho bontsha popo le tatellano e nepahetseng ya ditlhaku

Hopola tse latelang:

- Ho rata ha barutwana ho fapanne.Ho bohlokwa hore barutwana ba tjheshiswe ka ho bona, ka ho utlwa le ka ho ama (ka diteko) ho re ba ithute ka phetahalo.
- Ho ithuta ho hloka phetapheto
- Barutwana ba tshwanetse ho utlwa thuto, kahoo boikgathollo bo tshwanetse ho etswa, pele bo ka ngolwa, mohlala:

Tlotlontsweng: Neha barutwana monyetla wa ho bopa mantswe ba sebedisa dikarete tsa matswe.

Kutlwisiso: Barutwana ba phethole dikarabo ka molomo dihlopheng tsa bona pele ba di ngola. Moetapele wa sehlopha o botsa dipotso ha sehlopha se fumana dikarabo mme ba araba.

Ho kgetha mantswe a ho qetella dipolelo. Neha sehlopha diterape tsa ho ngola tse le dikarete tsa mantswe tse sa fellang. Barutwana ba qetella dipolelo ka ho beha dikarete tsa mantswe ka nepo.

Ho nyalanya mantswe ditshwantshong (leq17): Hodisa leqephe e be A3. Dihlopheng tsa bona , barutwana ba beha matshwao dikarabong tse nepahetseng.

Ho nyalanya karolo tse pedi tsa polelo (leq84): Dihlopheng tsa bona , barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Ho ingolla atikele ya koranta (128): Etsa hore barutwana ba ngole atikele ya tlelasee latelwa ke atikele ya sehlopha pele ba ingolla ya bona ka bonngwe.

Bukantswe: Sebedisa bukantswe kamehla.Bokgoni ba barutwana ke bona bo tla bontsha hore na mosebetsi o thatafatswe hakae. Ho ka hlokahala ho ba neha maqephe ao ba ka lebang ho oona.

Hlokombela: Nakong ya tshebetso ya dihlopheng, neha moetapele wa sehlopha ka dikarabo hore a tle a kgone ho thusa ditho tsa sehlopha ka nepo.

(65) Ka mora nako ya phomolo 2

O bala sengolwa sa moqoqo.
O arabu dipotso hodima sengolwa.
Medumo: kg, th, sh, ts.
O ngola dipolelo.
O ngola serapa ka matsatsi a phomolo.

(66) Seo re se entseng ka nako ya phomolo 4

O tlatsa diketsahalo alemanakeng.
O arabu dipotso hodima alemanaka.
O bona maemedi a nepahetseng polelong.
Mosebetsi wa boithabiso ho hlalisa lerui.

(67) Bongi o ile moketeng wa tsatsi la tswalo 6

O bala sengolwa sa moqoqo.
O arabu dipotso tse kgethwang hodima sengolwa.
Medumo: ana, mo, ng, tsho
O ngola dipolelo.

(68) Matsatsi a bohlokwa, melaetsa ya bohlokwa 8

O latellisa ditshwantsho ho ya ka pale.
O ngola polelo ka setshwantsho ka seng.
O ngola molaetsa o ikgethileng bukeng ya motswalle.
O tlhophisa mantswe mabokoseng a medumo a nepahetseng.

(69) Jabu o ile serapeng sa diphoofto 10

O bala sengolwa sa moqoqo ka hoyo serapeng sa diphoofto ha Jabu
O arabu dipotso hodima sengolwa
Medumo: mof, nk, mots, lo
O ngola serapa ka se etsahetseng serapeng sa diphoofto.

(70) Re rata diphoofto 12

Medumo: Hlophisa mantswe mabokoseng a modumo.
Ngola dipolelo tse 5 ka diphoofto tsa serapeng sa diphoofto.
O balla motswalle dipolelo.
O bona mahanyetsi.
Boithabiso: O khalara setshwantsho ho ya ka mmala o lokelang.

(71) Sam o ile boemaofaneng 14

O bala sengolwa sa moqoqo ka Sam boemaofaneng.
O arabu dipotso hodima sengolwa Medumo: mor, bile, ts, tl
O ngola dipolelo ka mantswe ao a a neuweng.
O ngola serapa ka leeto le ikgethileng.

(72) Sam o bona difofane 16

O nyalanya mantswe a makgathe lejwale le lefetile.
O sebedisa tatellano ya nteterwane ho phethela ho taka setshwantsho.

(73) Mosi o ile mosebetsing le mme wa hae 18

O bala sengolwa sa moqoqo ka Nomsa le mme wa hae.
O arabu dipotso tse kgethwang hodima sengolwa.
Medumo: tse

(74) Bongata 20

O taka manaka a watjhe ho bontsha nako eo a e fuweng.
O ngola seo ba se entseng ka nako tse itseng.
O fan aka bongata ba mantswe a bonngweng.
O rala phousetara ho rekisa ho hong.

(75) Lebo o ile Laeborari 22

O bala sengolwa sa moqoqo ka Lebo a ya laeborari.
O bona mantswe a nepahetseng ho phethela dipolelo tse hodima sengolwa.
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.
O ngola serapa ka buka eo e leng thatohatsi ya bona.

(76) Dibuka tsa rona tsa Laeborari 24

O taka setshwantsho sa buka eo ba e ratileng.
O ngola ka buka.
O nyalanya mantswe a lekgathe lefetile le lekgathe lejwale.
O bona makgathe lejwale kapa lefetile a nepahetseng.
O lepa ka dihabara tsa dibuka tseo ba di fuweng.

(77) Thabo o ya papading ya bolo 26

Puisano le bolepi ba pale.
O bala sengolwa sa moqoqo ka Thabo.
O ngola sehlohwana sa setshwantsho ka seng.
O tlatsa mantswe mabokoseng a modumo a nepahetseng, ul, la
O ngola polelo ka setshwantsho ka seng.

(78) Papadi ya bolo 28


Hlophisa mantswe mabokoseng a modumo a nepahetseng.
O bona mantswe a nepahetseng a lekgathe lefetile.
O batlapa papadi ya mantswe.

(79) Letata le lebe 30

Bua ka setshwantsho paleng ya khathunu.
O bala sengolwa sa moqoqo ka letatana le lebe.

(80) Letata le lebe (le ya tswella) 32

(80b) Letata. le lebe (le ya tswella) 34






Ha re baleng

Tsatsing lena re kgutletse sekolong
ka mora nako ya phomolo.


Re ne re thabetse ho bona metswalle
ya rona.

Titjhere o re kopile ho mo qoqela ka
nako ya phomolo.


Re mo bontshitse ditshwantsho tsa
nako ya phomolo. Re bontshitse bohle
hore ba di bone.




Jabu o ile polokelong
ya diphoofolo.




Lebo o ile Laeborari.



Amo o ile Soccer City.




Sam o ile
boemafofane.



Bongi o ile moketeng
wa letsatsi la tswalo.

Letsatsi:

Mosi o ile ho
sebetsa le
mme wa hae.



Ha re ngoleng

Tlatsa lebitso la ngwana e mong le e mong. Bolela hore ba ile hokae,
kapa ba entseng ka nako ya phomolo.

Jim o ile
ngakeng.



Lebitso	Bongi			
Sebaka	Mokete wa latsatsi la tswalo			

Lebitso			
Sebaka			



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a
tlwaelehileng
kopa
bona
motswalle

kgomo	thaba	sheba	tsoha
kgopo	thipa	shapa	tsoma
kgonà	thola	moshemane	tsebe



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse pedi ka seo o se entseng ka nako ya phomolo.

Handwriting practice area for the words learned in the lesson.



Ha re etseng

Sheba nako tsena tsa bohllokwa. Di kenyé alemanakeng ya hao.

Letsatsi la tswalo la Jabu le ka di 25 Phupu.

Letsatsi la tswalo la Mandu le ka la 3 Phupu.

Lebo o tlamehile ho kgutlisetsa dibuka tsa hae tsa Laeborari ka la 5 Phupu.

Amo o tla ya bolong ka la 13 Phupu.

Sam o tlamehile ho ya ngakeng ka la 18 Phupu.

Bongi o tla ya polokelong ya diphoofolo ka la 21 Phupu.

Ati o tla tjhakela nkgono wa hae ka la 28 Phupu.

Bongi o tla tjhakela Ati ka la 13 Phupu.



Phupu



Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone
1	2 Letsatsi la tswalo la Mandu	3	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang alemanakeng.

Alemanaka e bontsha kgwedi efe?	
Ho na le matsatsi a makae kgwedding ena?	
Di 25 ke tsatsi lefe?	
Ho na le Sontaha tse kae?	
Ke kgwedi e feng e tlang pele le ka morao ho kgwedi ena?	

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala polelo e nngwe le e nngwe, etsetsa sedikadikwe lentswe leo o ka le sebedisang bakeng sa mantswe a seheletsweng mola.



Wena, yena, bona ke
mantswe a emelang
mabitso. Re ka
sebedisa maemedi
ho emela mantswe a
mang.

Bongi o rata ho bapala le Mosi.	Wena	Yena	Bona
Jim o rata ho ya polokelong ya diphoofolo.	Yena	Bona	Tsona
Lebo o rata ho bala dibuka.	Wena	Lona	Yena
Jabu o bone sefofane.	Yena	Wena	Lona
Lebo le Bongi ke banana.	Bona	Yena	Ena

Labohlano	Moqebelo	Sontaha
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28



Boikgathollo

Lebo

Jabu

Sam

Bongi

Latela kgwele
ho bona hore
ba entseng
ka nako ya
phomolo.

TITJHERE: Saena Letsatsi



67 Bongi o ile moketeng wa tsatsi la tswalo



Ha re baleng

Ka nako ya phomolo ya dikolo ka Phupu,
Bongi o ile moketeng wa tsatsi la tswalo
wa Nana. Ho ne ho ena le **banana** le
bashanyana ba bangata.

Nana o ne a **thabile** hobane o fumane
dimpho tse ngata ka letsatsi la hae la
tswalo. Re bile le boithabiso bo boholo.




Re bapetse bolo ka jareteng.

Lolo o ile a loma bolo mme ya taboha!

Lolo ke ntja e sa utlweng.

Nana o timme dikerese tse robedi.
Ka mora moo ra ja dipompong le kuku.
Pele re ya hae re **bedisitse** metsi
ho etsa tee.



Bana bohole ba ngotse
melaetsa ya bohlokwa
bukeng ya Nana ya
tsatsi la hae la tswalo.
Sena ke se ngotsweng
ke Bongi.

Letsatsi la tswalo la
Nana le bile monate
ha a keteka lemo sa 8.
Ke leboha ha o
mmemme moketeng
wa hao.
Ka lerato Bongi.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale hape o tshwaye tse nepahetseng. ✓



Ke mang ya neng a keteka letsatsi la tswalo?

A	Nana
B	Bongi
C	Jabu



Nana o timme dikerese tse kae?

A	Kerese tse 5
B	Kerese tse 8
C	Kerese tse 7

Mokete o ne o le neng?

A	Ka Motsheanong
B	Ka Phupjane
C	Ka Phupu

Ba bapetse papadi e feng?

A	Bolo ya matsoho
B	Bolo ya maoto
C	Rugby



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

bana	mosi
banana	morena
dipanana	mofumahadi

robalang	tshola
dulang	tshosa
bapalang	tshomo

Mantswe a tlwaelehileng

hobane
maobane
pele



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Banabane bajadipanana.

68 Matsatsi a bohlokwa, melaetsa ya bohlokwa



Ha re etseng

Fana ka dinomoro ditshwantshong tsena ka ho latellana.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng.

1

2

3




4

Letsatsi:



Bongi o ngotse molaetsa wa bohlokwa a o ngolla Nana, ka tsatsi la hae la tswalo. Fetisa buka ya hao ka hohle mme o dumelle metswalle ya hao e mene e o ngolle molaetsa bukeng **ya hao**. Le wena o ka ngola molaetsa o kgethehileng bukeng tsa bona.

Melaetsa ya bohlokwa o tswang ho metswalle ya ka.



Kgethollela mantswe ana dibakeng tse nepahetseng.

lebenkele

tjhisি

tseo

lerapo

seo

oma

tjhele

oma

lerapo

eo

tjhesa

hwama



Jabu o ile serapeng sa diphoofolo



Ha re baleng

Jabu o bolella ba sehlotschwana sa hae ka leeto la ho ya serapeng sa diphoofolo.
Sena ke seo a se bolelang.



Ke ile serapeng sa
diphoofolo le ba lapa leso.



Re tsamaile

ka tekesi hobane ho ne ho
bata. Re bone diphoofolo tse
ngata. Re bone qwaha, ditau,
le none. Ke ne ke thabile
haholo ha ke bona thuhlo e telele.

Ke ne ke thabetse le ho bona tlou le kubu.

Re bone le diphoofolo tsa polasi. Ke bapetse le ditsuonyana.

Ha ke sa shebile diphoofolo, tshwene e nyane e tlile ya **nka** bolo ya ka.
E e **nkile** jwalo ke sa shebile diphoofolo. Ya e nka ya dula lerakong.

Ka mora nakwana ra dula mmoho le **metswallé** ya ka, ka tlasa sefate **ra**
tswela pele ho buisana.



Letsatsi:

Mantswe a
tlwaelehileng



Ha re ngoleng

Bala pale, araba dipotso.

bata
bana
nka
loma

Jabu o ile serapeng sa diphoofto le mang?

O ile le

Ba ile jwang serapeng sa diphoofto?

Ba tsamaile ka

Ba bone eng?

Ba bone

Tshwene e nkile eng ho Jabu?


Tshwene e nkile _____ ya Jabu.



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.



mofuta	nka	motswalle	loma
mofao	nkile	motswadi	loha
mofumahadi	nkwe	motswala	lotho



Ha re ngoleng

Ngola ka se etsahetseng serapeng sa diphoofto.



Tseleng ya ho tswa serapeng sa diphoofolo

Ha re ngoleng Sheba medumo mantsweng a latelang. Sheba ka moo a peletwang ka teng. Bokella mantswe a peletwang ka ho tshwana mabokoseng a nepahetseng.

motswalle nkwe nkile motswala nka tsamaya
 metswalle motswadi

Mantswe a **nk** Mantswe a **ts**

Ha re ngoleng Lokisa dipolelo tsena ka ho sebedisa matshwao a puo a nepahetseng

jabu o ile kae

o ile serapeng sa diphoofolo ka sontaha

o bone eng

o bone ditau ditlou le ditshwene



Letsatsi:





Ha re ngoleng

Etsa mola o tlolahang mantsweng a kholomong e tala ho
mantswe a kholomong e bolou, a bontshang kganyetso ya mantswe ana.
Mohlaleng re entse mola o tlolahang ho telele ho ya ho kgutshwane.
Telele ke kganyetso ya kgutshwane.


telele
hodimo
kgolo
thabile
pele
tjhesa
kaapele

nyane
kgutshwane
tlase
morao
bata
kamorao
kwatile



Boikgathollo

Tlatsa dikgeo ka
letheba le bolou bo
lefifi ho fumana hore
ke phoofolo efe ena.
Jwale tlotsa lehodimo
ka mmala o botala ba
lehodimo le difate ka
mmala o motala.





Ha re baleng

Sam o ile ho bona difofane le ntate wa hae. Ba ile boemaofane.

Ba bone difofane tse ngata. Ba bone difofane tse ngata tse kgolo. Sefofane se seholo se bitswang Jumbo Jet se fetile. Se **palamisitse** batho ba 350.

Difofane tsa **theoha** tsa fihla tlase ka bampara.

Sam o **shebile** difofane tse kgolo di theosa di nyolosa.



Se seng le se seng se ne se na le folakga e **pentilweng** mohatleng wa sona

Ha di **kgutla** di ema boemong bo **nepahetseng**.

Sam o batla ho ba mokganni wa difofane ha a se a hodile. O batla ho kganna sefofane se seholo se bitswang jumbo jet.

Letsatsi:

Mantswe a
tlwaelehileng



Ha re baleng

Bala pale mme o arabe dipotso.

hapa
thaba
reka

Sam o ile le mang boemaofane?

O ile le

Ba bone eng?

Ba bone

Ke batho ba ba kae ba ka fellang ka hara jumbo jet?

Ba ka ba

Sam o batla ho ba eng ha a se a hodile?

O batla ho ba



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.



morao	she bile	tsamaile	tlola
morena	hap ile	tsosa	tlatsa
moruti	thab ile	tsona	tlameha




Ngola ka leeto le kgethehileng leo o kileng wa le nka.

Ha re ngoleng

Handwriting practice area with four rows of horizontal lines for writing the words learned in this section.

Sam o bona difofane



Ha re etseng

Ngola mantswe a qetellang ka ile ho bapisa
setshwantsho se seng le se seng.

tsamaile

hakile

rekile


rahile

jahile

robile

hlapile


anehile



Ha re ngoleng

Etsa dipolelo ka mantswe ana.



hlapa + ile =	hlapile 
pheha + ile =	
penta + ile =	
lema + ile =	
reka + ile =	
sheba + ile =	

hapa + ile =	
raha + ile =	
leka + ile =	
bua + ile =	
tsoma + ile =	
hlapa + ile =	

Letsatsi:

Lekgathe lefetile



Ha re ngoleng

Etsa mola o bapise lentswe le ketso e etsahetseng.

Re sebedisa lekgathe
lefetile ha ketso e se e
etsahetse.

sheba

shebile

tsoma



eka



ekile

bopa



bopile




tsamaya



tsomile




tsamaile



Boikgathollo

Latella ditlhaku ho
kopanya matheba.
O tla fumana seo
Sam a se boneng.



y .o
x .o
w .
v .
u .
q .
p .

.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j
.k
.l
.m
.n

.o
.o

r .
s .e
t .
i .
j .


.m
n .

.e
.f
.g
.h
.i
.j
.k
.l



Ha re baleng

Ka nako ya matsatsi a phomolo, ho ne ho se ya ka hlokamelang Mosi. Ka baka leo o ne a ya le mme wa hae mosebetsing. Ba ne ba tloha hoseng ka hora ya borobedi. Mme wa Mosi o rekisa ditholwana le meroho. Mosi o ne a **thusa** mme wa hae.



Mosi o entse phoustara e kgolo.

Ha batho ba bona phoustara ba phallela ho tla reka.

Mosi o **pakile** ditholwana ka ho latelana. Di ne di **shebeha** di le makgethe.

Ha a **qetile** mosebetsi wa hae, o a **phomola** mme a bale buka ya hae e monate ka kubu.

Ka hora ya bohlano mantsiboya ba ya hae.

Mosi o ne a thabile haholo ha ba kena tekesing.



Ha re ngoleng

Bala pale mme o etse letshwao karabong e nepahetseng.

Mme wa Mosi o sebetsa eng?

A	O rekisa ditholwana.
B	O rekisa meroho.
C	O rekisa ditholwana le meroho.

Hobaneng Mosi a ile mosebetsing le mme wa hae?

A	Ho ne ho se na motho ya ka mo hlokamelang.
B	O ne a batla ho thusa mme wa hae.
C	O ne a se na seo a ka se etsang.

Mosi o thusitse mme wa hae jwang?

- | | |
|---|---|
| A | O pakile ditholwana le meroho. |
| B | O entse phoustara. |
| C | O pakile ditholwana le meroho
ebile o entse phoustara. |

Ba ile hae ka nako mang?

- | | |
|---|---------------------|
| A | Ka hora ya boraro. |
| B | Ka hora ya bohlano. |
| C | Ka hora ya bosupa. |

Mosi o entse eng ha a qeta
ho thusa mme wa hae?

- | | |
|---|----------------|
| A | O badile buka. |
| B | O robetse. |
| C | O bapetse. |




Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

phomotse	thusitse	robetse	kgutsitse
thabetse	paketse	mametse	imetse
qetetse	bapetse	tletse	bapetse

Mantswe a
tlwaelihileng

fela
fepa
fumana
futsa



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



O thabetse diapole tse ntle.

Bongata



Ha re etseng





Etsa manaka a watjhe ho bontsha dinako tse latelang.

hora ya 8	hora ya 3	hora ya 5	hora ya 10



Ha re ngoleng

Ngola seo o se entseng ka dinako tsena maobane.



Letsatsi:

Ha re bua ka ntho tse fetang bonngwe, re qala lebitso ka **ba**, kapa **di**.
Ngwanana ya fetang bonngwe ke banana ba babedi, moshemane ya fetang bonngwe ke bashemane ba babedi kapa bararo. Lebitso le qalang ka **ba** re le **bitsa** bongata. Lentswe le sa qaleng ka **ba** le bontsha bonngwe. Mabitso a qalang ka me, ma, di, re a bontsha bongata.




Ha re ngoleng

Ngola bongata ba mantswe ana.



katse	dikatse
lesapo	
lebitso	
lengau	
leeto	
letsoho	



lehlafi	mahlafi
ntja	
kolobe	
katiba	
sekgo	
kuku	



Boikgathollo



HO A REKISWA




Etsa phousetara o rekisa ho hong. Etsa setshwantsho o bontsha seo o se rekisang.

O rekisa eng?

Ke bokae?

Re ka e reka kae?



Ha re baleng

Lebo o ile le Ati Laeborari.

Ati o **sutuditse** Lebo ka setulo sa mabidi.

Ba **shebile** dibuka tse ngata.

Lebo o **ratile** dibuka tse buang ka diphoofolo.

Ati o ratile dibuka tsa dipale.

Titjhere ya ka Laeborari o ile a ba balla.

Ba nkile dibuka ho ya hae beke tse pedi.

Ha ba **qetile** ho di bala, ba ka fumana tse ding tse ntjha.

Ho na le dibuka tse ngata tsa bohlokwa laeborari.



Letsatsi:



Ha re baleng

Sebedisa mantswe ana ho qetella dipolelo.

pale

titjhore

pedi

Ati

Mantswe a
tlwaelehileng

entse
neha
tala
tsamaya

Ati o ratile dibuka tsa _____.

o sututsa Lebo ka setulo sa mabidi.

O ka nka buka ya laeborari dibeke tse _____.

o ba baletse pale.



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena
bukeng ya hao. Jwale ngola dipolelo tsa hao tse pedi bukeng ya hao ya dihlakiso.

bona

ratile

fofang

binang

eng

hobaneng

tsona

shebile

yona

balang

qetile

neng




Ha re ngoleng

Botsa metswalle e 5 lebitso
la thatohatsi ya buka
ya bona. Ngola lebitso la
motswalle wa hao mme
thoko ho lona lebitso la
thatohatsi ya buka ya hae.
Jwale tlatsa lebitso la hao
le buka eo o e ratisisang.
Tshwaya hore ke buka efe
eo o ka ratang ho e bala.

Lebitso

Thatohatsi ya buka





Ha re etseng


Etsa setshwantsho sa buka eo o e ratileng, ebe o ngola ka buka eo.

Lebitso la buka e ne e le eng?

Etsa setshwantsho sa bokantle ba buka.



Ngola dipolelo tse pedi, o bontshe hore buka e ne e bua ka eng.



Ha re ngoleng

Bapisa lentswe le bontshang ketso e fetileng le lentswe le bontshang ketso ya jwale.



tsamaile

bone

eja

jеле

tsamaya

bona

robala

robetse

matha

mathile

Lentswe lena **bona** le o bolella ka hona jwale. Lentswe lena **bone** le o bolella ka se fetileng.

Ha re ngoleng

Bala dipolelo o etse sedikadikwe mantsweng a nepahetseng.



Maobane bosiu re **bona/bone** ngwedi.

Hona jwale re **ja/jele** dijo tsa hoseng.

Hona jwale re **bona/bone** letsatsi.

Maobane bosiu re **ya/ile** ra ya robala.




Re **ja/jele** dijo maobane.

Hona jwale re **ya/ile** sekolong.

Letsatsi:




Etsa dikhabara tse tharo tsa dibuka. Bolella motswalle wa hao hore o nahana buka ka nngwe e bua ka eng. Jwale bolela ke dibuka dife tseo o ratang ho di bala. Etsa lenane la dibuka ho tlaha ho 1 ho ya ho 4. Buka ya pele ke buka eo o e ratang haholo, buka 4 ke buka eo o e ratang hanyane.




Kgetha e le nngwe ya dibuka ebe o ngola dipolelo tse hlano ka seo o nahana hore buka e bua ka sona.

Amo o ya dipapading tsa bolo

Tadima setshwantsho mme o bolele seo pale e buang ka sona.









Letsatsi:



Ha re baleng



Mantswe a
tlwaelehileng
batho
kapa
papadi
pula

Amo o rata bolo. O ile ho Jabu le Sam ho shebella
bolo e kgolo. Chiefs le Sundowns **di bapetse**.

Ho ne ho e na le **diketekete** tsa batho dipapading.

Ba **butswela** divuvuzela. Hang hang **pula** ya qala ho
na. Ba ile hae ka **terene**.



Ha re ngoleng


Jwale ngola sehlolahwana tlasa setshwantsho ka seng leqepheng letshehadi.



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.



Ha re ngoleng

Neha sentshwantsho se seng le se seng se hlahellang leqepheng la
26 sehlolloho. Ngola sehlolloho seo ka tlaase leqepheng lena.

1

2

3

4



Ha re ngoleng

Mantswe ana a ngolwa ka ho tshwana empa a na le meeleo e fapaneng. Ngola polelo tse pedi tse fapaneng o di ngole ka mabokoseng a fapaneng. Re o etseditse mohlala.

jwang

papadi

nama

bohloko


rapela

sefako

letsatsi

noka

lefa



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe lentsweng le bontshang ketso dipapading tsa bolo maobane.

Maobabe re **tsamaya**/**tsamaile** ka terene ho ya dipapading.


Re **sheba**/**shebile** Sundowns e bapala.

Dibapadi di **raha**/**rahile** bolo haholo.

Ha re kgutlela hae pula e **qala**/**qadile** ho na.




Letsatsi:



Boikgathollo


Bapala papadi ena le motswalle wa hao. Kgetha sehlotshwana se sesehla kapa se bolou. A re boneng ke mang ya tla akgela bolo pele dipalong. Nkang makgetlo a ho bala mmala wa lentswe. Ha o entse phoso, o tshwanelo ho feta. Ya qetang ho bala mantswe pele o hlotse. Lekang papadi hape empajwale o tlameha ho bapalla sehlotshwana se seng.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

Ka tsatsi le leng mme wa
Letata o ne a dula le ba lapa la
hae polasing. Mme wa letata o
ne a dutse hodima mahe a 7.
O ne a emetse ho qhotsa.

Ke nako ya hore mahe a ka
a qhotse. Ke batla ho bona
ditsuonyana tsa ka tse pedi.


Jwale, ka bonngwe mahe kaofela a thubeha. Kantle ho le le leng.
E ne e le lehe le leholo haholo.





Mme Letata a dula, a dula hodima lehe le leholo. La ba la qhotswa la buleha. Ngwana a tlola a tswa. O hlahile a le moholo ebile a le matla. Ke letata le lebe haholo.

Ke ho kae? Ke mang lebitso laka?



Sheba letata la ho qetela.


Mme Letata o nka bana ba hae kaofela o ba isa nokaneng.

Ha! ha! ha! Ke letata le lebe hakaakang.

Matata kaofela a tlolela metsing. A sesa le ho bapala. Letata le lebe le sesa hantle ho feta a mang.



Letata le lebe (e ya tswella)



Jwale ba ya polasing.
Diphooftolo tse ding ha
di a thabele matata.
Dikgoho di a lla ha
dintja di bohola.

Bosiu bo bong,
letata la nka qeto
ya ho baleha.



E mong le emong
ha a nthabele. Ke
tlamehile ho baleha.



O ya nokeng. O bona
dinonyana tse ngata tse
ntle di sesa nokeng. Masiba
a tsona a ne a le boreledi.
Di na le melala e melele.
Mapheo a tsona a ne a le
matle.

Ke lakatsa e ka nka
bapala le bona. Ba batle
haholo. Nna ke mobe.

Letsatsi:



Ka tsatsi le leng mariha a fihla. Ha eba le lehlwa hohle. Noka ya eba tshweu . Letata le lebe la hatsela la utlwa bohloko.

Ke mong. Ke hatsetse haholo.

Ha fihla lehlabula jwale.
Letsatsi la tjhaba difate tsa banle le botala.
Ka tsatsi le leng letata le lebe la bona makgansi a matle hape.




Letata le utlwa bohloko jwale.
La qala ho lla.

Ke mobe, ke mong. Ha ke na metswalle.

80b

Letata le lebe (e ya tswella)

Kotara 3 – Dibeke 3–4



Ha a ntse a lla o shebile
fatshe hara dikeledi.
O bona setshwantsho sa
hae. Ke lekgansi le letle.

Ke nna
eo?

Ka yona nako eo makgansi a mang a feta a sesa. Ba
bitsa letata le lebe ho sesa le bona. Letata le lebe la
tlolela ka metsing. A ikutlwa a thabile haholo.

Tlo o sese le rona.
O letata jwale ka rona.
O feta matata kaofela ka
botle.



Tema 6: Ka hohle Lapeng

81 Bere o kutile moriri 36

O bala sengolwa sa moqoqo ka thedibere ya Pam.
O araba dipotso hodima sengolwa
O hlophisa mantswe mabokoseng a modumo a nepahetseng, tse, swa, ile, kg.
Onola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.
Ngololla dithaku tsena A, a.

82 Sebapadiswa sa ka sa bohlokwa 38

O etsa phuputso mme o ngola diphumano ka lenane.
O nomora ditshwantsho ho bontsha tatellano e nepahetseng.
O ngola polelo ka setshwantsho ka seng.
O bona leemedi bakeng sa mantswe a sehetsweng mela.

83 Bongi o etsa dijo tsa motsheare 40

O buisana ka setshwantsho.
O bala resipe.
O araba dipotso tse kgethwang hodima resipe.
O bala mantswe mme o mamela medumo, ts, pa, du, tjh.
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.
O ngola dipolelo ka seo ba ratang ho se ja.
Ngololla dithaku tsena B, b.

84 Dijo tseo ke di ratang 42

O taka setshwantsho sa ntho eo ba ratang ho e ja.
O hhalosetsa motswalle ka tatellano ya ho se etsa.
O nyalanya dipolelo (moetsi-moetsuwa).
O tlatsa mantswe a siuweng a sebedisa setshwantsho ho mo thusa.
O fumana le ho etsetsa mantswe a morabaraba sedikadikwe.

85 Boipaballo lapeng 44

O bala phamofolete ka boipaballo lapeng.
O araba dipotso tse tobileng hodima sengolwa.
Medumo: th, tl, ng, tha.
O ngola dipolelo ka seo ba se etsang hore ba bolokehe lapeng.
Ngololla dithaku tsena C, c.

86 Melao ya malapeng 46

Bala phafolete ka tsa lehae.
O taka setshwantsho ho bontsha seo ba tshwanelang ho se etsa hore ba bolokehe lapeng.
O ngola polelo ka setshwantsho sa bona.
O sebedisa matshwao a puo a nepahetseng.
O nyalanya mahlalosanngwe.
O phethela dipotso ka bona ba fana ka dikarabo tsa maemedi.

87 Selefounu e lahlehileng 48

O bala sengolwa sa moqoqo ka selfounu e lahlehileng.
O araba dipotso hodima sengolwa
O hlophisa mantswe .
O ngola pale ka ho lahlehelwa ke se seng.
Medumo: etsa, tl, ho, hl.
Ngololla dithaku tsena D, d.

88 Hodimo, tlaase, ka hare le hoohole 50

O bala ditaelo ebe o phethela setshwantsho.
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo.

89 Katse e hloka ho hlokomelwa 52

O bala papatso.
O araba dipotso tse kgethwang hodima sengolwa.
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo, ts, r a, th, hl .
O ngola ka phoofolo ya setswalle ya bona.
Ngololla dithaku tsena E, e.

90 Lehae la katse e lahlehileng 54

Tlatsa ditumanotshi ho phethela mantswe hore a nyalane le ditshwantsho.
O bona dipotso, ho kgotsa le puo pehelo.
O ngola dipolelo hape a sebedisa matshwao a nepahetseng.
O etsa tsebiso ka katse e lahlehileng.

91 Memo ya moketjaneng 56

O bala memo.
O araba dipotso hodima memo.
Medumo: ket, tl, la.

Kotara 3: Dibeke 5 - 10

O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.
Ba ngola dipolelo ka matsatsi a bona a tswalo.
Ngololla dithaku tsena F, f.

92 Etlo moketjaneng wa ka 58

phethela memo ya mokete wa bona
O ngola dipolelo hape ho lekgathe lefetile.
Ba bona mabitso le maetsi dipolelong.
O phethela tafole a sebedisa tlhahisoledsing e tswang setshwantshong.

93 Ditsuonyana tse hlano 60

O bala thothokiso ka ditsuonyana tse hlano tse nnyane.
Medumo: fa, let, hl.
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.
Ngololla dithaku tsena G, g.

94 Ditsuonyana tse nnyane tse 62

O etsa le ho etsisa thothokiso.
O bona mantswe a lekgatthe lefetile a nepahetseng.
O bopa mabitsoararane.
O hlophisa mabitso ho ya ka modumo, sa, ta, re, hl, tse, o, la, tla.


95 Kubu le kgudu 64

Pale ya disehma.

96 Kubu le kgudu (e ya tswella) 65

O bala sengolwa sa moqoqo.
O qoqa ka sengolwa le motswalle.






Pam o na le thedibere e ntjha. O rata
ho robala le thedibere ya hae

Kgaitsemi ya hae e nyane, John le yena
o rata ho bapala le taedibere.


Sheba ka moo ke
entseng Tedi a be
motle ka teng.

Kajeno ha Pam a fihla hae ho tswa
sekolong o fumana thedibere e sehuwe
hlohung le mpeng mona. Kgaitsemidinyana
ya hae e kutile moriri wa bere.



Hobaneng o
ntshenyeditse?
Ha se hantle!

Pam o ile a kgena.
O ne halefetse kgaitsemi ya hae.



Sheba, Pam.
thedibere o
motle hape.

Yaba o tentsha thedibere katiba e
kgubedu le baki e bolou.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale, ebe o araba dipotso.

Mantswe a
tlwaelehileng
apesa
bapala
utlwa

E ne e le eng sebapadiswa sa Pam sa bohlokwa?

E ne e

Ke mang ya kutileng moriri wa thedibere?

Pam o ikutlwile jwang ha a bona thedibere?

O utlwile

Mme wa Pam o apesitse eng ho thedibere?

O mo apesitse



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao. Jwale ngola dipolelo tsa hao tse pedi bukeng ya hao ya dihlakiso.

kgotso

fasitse

apeswa

otile

kgomo

nweswa

futsitse

epile

sebapadiswa

apesitse

utlwile

kgubedu

Ngola dipolelo tse pedi ka sebapadiswa sa bohlokwa seo o se ratang.

Ha re ngoleng




a a

a a

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Sebapadiswa sa ka sa bohlokwa



Ha re etseng


Batlisia na metswalle ya hao e na le dibapadiswa difeng tsa bohlokwa. Ngola mabitso a bona moleng wa pele, moleng o ka tlase o ngole sebapadiswa sa bohlokwa.

Lebitso	Pam			
Sebapasiswa	thedibere			



Ha re ngoleng


Hlophisa ditshwantsho tsena ka lenane le nepahetseng.



Jwale ngola polelo e le nngwe ka setshwantsho ka seng.

1	
2	
3	
4	

Letsatsi:



Ha re ngoleng


Bala polelo e nngwe le e nngwe, e be o etsetsa leemedi leo o ka le sebedisang
sebakeng sa lenswe le etseditsweng sedikadikwe.

Pam o rata ho bapala le thedibere.	O	Yena	Wena
Mme wa Pam o ile a lokisa thedibere.	O	Yena	Ona
Kgaitsemi ya Pam e sehile thedibere.	Ona	O	Yena
Bere e ile ya shebeha hantle hape.	Yona	Yena	Wena
Pam le mme ke banana.	Yena	Bona	Tsona



Boikgathollo

Latella thapo
ho bona ke
sebapadiswa sefe
sa bohlokwa seo ba
nang le sona.



83

Bongi o etsa dijo tsa motsheare

Kotara 3 – Dibeke 5–6




Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Bongi o tla etsetsa
metswalle ya hae
dijo ha sekolo se
etswa kajeno.



Samentjhisi ya mohlolo



O hloka eng

1 kgaba ya lebejana

botoro ya matokomane

1 panana

2 dilae tse pedi tsa borotho



O tlameha ho etsa tse latelang

Tlotsa botoro ya matokomane selaeng se le seng sa
borotho.

Seha panana dikotwana o e behe hodima botoro ya
matokomane.

Tlotsa lebejana ka lehlakoreng le leng la selae sa borotho.


Kopanya dilae tse pedi o etse samentjhisi.

Seha dikotwana tse nne.



Eja o thabe.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola ✓ haufi le karabo e nepahetseng.

O hloka dilae tse kae tsa borotho?

A	Nngwe
B	Pedi
C	Tharo

O hloka eng hape?

A	Botoro ya matokomane
B	Tjhisi
C	lebese

Ke dikotwana tse kae tsa samentjhisi ha o di seha?

A	Nngwe
B	Tharo
C	Nne

O hloka tholwana e feng?

A	Apole
B	Paneapole
C	Panana



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a
tlwaelehileng

bapala
dula
nyane
tlola

letsatsi	bapala	dula	tjhisi
tsela	papadi	duma	tjhesa
tsamaya	panya	dutla	tjheha



Ngola dipolelo tse pedi ka seo o ratang ho se ja.

Ha re ngoleng

b A

B B

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Dijo tseo ke di ratang



Ha re etseng


Etsa setshwantsho sa ntho eo o e
ratang kapa ho ejá. Bolella motswalle
wa hao hore e etswajwang.

Ere:

Pele ke ...

Yaba ke ...

Yaba ke ...



Ha re ngoleng

Etsa dipolelo tse nne. Etsa mola o bapise tse ka lebokoseng le bolou le tse
ka letsohong le letona ka lebokoseng le letala.

Pam o ne a kgenne

Ke jele samentjhisi

Ke nkile sekgele sa ka


Ke timile dikerese tsa ka

 hobane e ne e le letsatsi la ka la tswalo.

hobane kgaitsemi ya ka o sehile bere.

hobane ke ne ke lapile.

hobane pula e ne e ena.



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe a siyo dipolelong tsena.

tlhapi

diapole

dipompong

lebese

borotho

teye

Ke rata ho nwa



_____.

O rata




_____.

Letsatsi:


Re rata



O rata ho ja



Ba rata ho ja




O rata ho nwa




Boikgathollo

Fumana o etsetse dijo sedikadikwe ka lebokoseng. Ebe o etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se napahetseng. Mantswe a mang a ka ya ka letsohong le letona ha a mang a ya tlaase.



n	a	m	a	x	p	p	l	a	s
b	g	q	r	d	o	u	e	p	q
o	g	k	b	i	n	f	b	o	u
r	d	j	r	n	g	i	e	l	h
o	t	l	h	a	p	i	s	e	t
t	i	h	a	w	o	h	e	s	z
h	h	l	m	a	n	a	m	a	x
o	t	e	y	e	g	m	a	h	e



Boipaballo lapeng




Ha re baleng




Sutumeletsa dipitsa morao.

BOIPABALLO LAPENG



Se bapale ka mohala wa motlakase wa ketlele.



Se bapale ka meriana.




Se bapale ka makotikoti le dintho tse bohale.



O se ke wa bapala ka dipolaka.



Se bapale ka setofo sa parafini.



Ha re ngoleng

Bala pampiri ebe o araba dipotso.



Ngola ntho e le nngwe eo mme bere a re bolellang hore re dule re ipaballetse hae.



Ngola ntho e le nngwe eo kangaroo a re bolellang hore re e etse hore re dule re bolokehile hae.

Letsatsi:



Ngola ntho e le nngwe eo mmutlanyana a re bolellang hore re e etse hore re dule re ipaballetse hae.

Ngola ntho e le nngwe eo tlou a re bolellang re e etse hore re dule re bolokehile hae.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

ntho	tlou	ngola	thaba
thonaka	ntlo	lengope	thato
thapo	tlala	lengolo	thari

Mantswe a
tlwaelehileng

bolella
dula
hae




Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse 5 ka seo o se etsang ho bolokeha lapeng.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng





Ha re etseng

Etsa setshwantsho
o bontshe seo o
tlamehang ho se etsa
ho dula o bolokehile
lapeng. Jwale ngola
polelo ka setshwantsho
sa hao.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tsena o sebedisa matshwao a puo. Sebedisa tlhaku e kgolo ha o qala
polelo le kgutlo kapa letshwao la potso qetellong ya polelo. Hopola ho sebedisa tlhaku e
kgolo ha o ngola mabitso a batho, dikgwedi, dibaka kapa matsatsi.

ka moqebelo sam le ati ba ilo bapala ha bo neo

o rata aeseikhirime

bongi le mosi ba ile durban ka phupjane

lebitso la ka ke

Letsatsi:



Ha re ngoleng


Etsa mola ho tloha mantsweng a ka kholomong e tala ho ya ho
kholomo e bolou a nang le moeletlo o tshwanang.



nepile
mahofi
matsoho
moshemane
kgena
kgoto
lekgabunyane



ngwana
nnete
moshanyana
tweba
diatla
kwata
diatla



Boikgathollo

Qetella dipolelo tsena ka wena le seo o se ratang. Dikarabo kaofela ke mabitso,
mabitso a tlamehile ho qala ka tlhaku e kgolo.

Lebitso la ka ke



Motswallé wa ka wa hloho ya kgomo ke

Letsatsi la ka la tswalo ke



Lenaneo leo ke le ratang TV ke



Buka eo ke e ratang ke



Letsatsi leo ke le ratang la beke ke

Ke hlahile ka



Lebitso la titjhere wa ka ke





Ha re baleng

Ntata Bongi o lahlehetswe ke selefounu.

O halefile, "Na le a tseba selefounu ya ka e kae?"

Re shebile ka **tłasa** bethe.

Hodima raka.

Ka morao ho tafole ya ho bala.

Ka pokothong ya ntate.

Ka ntle ho ntlo.

Ka hara ntlo.

Pela tafole.

Hodima TV.

Ka nako eo – ting ting, ting ting.

Re fumane founu ka **hara**

Sehatsetsi!



Ting ting!
Ting ting!



Ha re baleng

Bala pale araba dipotso.

Ntate o lahlehetswe ke eng?

O lahlehetswe ke

Ngola tulo tse pedi tseo ba shebileng ho tsona ha ba batla selefounu.

Ba shebile

Letsatsi:

Ba fumane selefoune hokae?

Ba e fumane ka

Na o kile wa lahla ho hong? E ne e le eng?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

lets_{et}sa

sebe_{et}sa

ntle

ntlo

h_okae

hloma

hloho

hoseng

hoelets _a	tlase	hodimo	hlohlona

Mantswe a
tlwaelehileng


hodimo
kahare
kantle
tlase



Ha re ngoleng

Ngola pale ka ho lahlehelwa ke ho hong. E ne e le eng?
O ile wa e fumana kae?

Handwriting practice area for the words: lets_{et}sa, sebe_{et}sa, ntle, ntlo, h_okae, hloma, hloho, and hoseng.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




Hodimo, tlaase, ka hare le hoohole



Ha re etseng

Pata ho hong ka
tleseng. Motswalle
wa hao o tlamehile
ho se batla. O
tlamehile hore, "Ke
sheba ka morao
kapa ka tlase
kapa pela ..." .
Sebedisa mantswe
a ngotseng ka
bofubedu leqepheng
la 48 ho o thusa.



Ha re ngoleng

Bolela lentswe ka setshwantsho se seng le se seng.

Jwale qetella lentswe le leng le le leng o sebedisa a kapa o.


a

e

o

<p>seterata</p>	<p>n _ kana</p>	<p>idim _ la</p>
<p>f _ ta</p>	<p>ik _ tlolla</p>	<p>m _ tla</p>
<p>diap _ le</p>	<p>k _ ropa</p>	<p>lema _</p>

Letsatsi:



Boikgathollo

Bala ditsebiso tsena, ebe o qetella
setshwantsho.



Etsa setshwantsho sa letsatsi le
sefofane ka hodima sefate.


Etsa setshwanstho sa kgofu pela
dipalesa.

Etsa setshwantsho sa nonyana hodima
sefate.

Etsa setshwantsho sa kgudu haufi le
dipalesa.

Etsa setshwantsho sa dipalesa ka tlasa
sefate.

Etsa setshwantsho sa serurubele ka
hodima kgudu.



Ha re ngoleng

Kgethollela mantswe ana mabokoseng ana a dimpho.

dijo	terene
sejana	dikobo
diaparo	polasi


seledu	peo
sefate	teko
terata	palesa



t



s



p



d



Ha re baleng

Na o rata dikatse?


Re na le katse e ntle
e hlokang lehae.

E na le mohatla o molelele
le metsero.

E rata lebese le tlhapi.

Lebitso la yona ke Nono.

Ha o batla ho e thusa ebile le ho
e hlokomela, founela Tshepiso,
SPCA, 012 012 0120.



Ha re ngoleng

Bala papatso o tshwaye karabo e nepahetseng. ✓

Ke phoofolo efeng e hlokang
lehae?

A	Ntja
B	Katse
C	Pere

O founela mang ha o batla katse?

A	Tshepiso
B	Lebenkele la diphoofolo
C	Rapolasi

Letsatsi:

Lebitso la katse ke mang?

A	Nono
B	Kitty
C	Ben

E rata ho nwa eng?

A	Lebese
B	Senomaphodi
C	Teye

Katse e rata ho ja eng?

A	Lebese
B	Tjhese
C	Tlhapi



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

etsa

rinya

thuisa

hlapa

hlatswa

pitsa


rekisa

thinya

katse	robala	thusa	hlokomela

Mantswe a tlwaelehileng

pele
potso
reka
robala



Ha re ngoleng

Ngola ka phoefolo eo o e ratang.



e e

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



e e


Lehae la katse e lahlehileng




Ha re etseng

Kenya tumannotshi tsena: a, e, i, o kapa u ho mantswe a latelang hore lentswe le leng le le leng le nyalane le setshwantsho.

k _ ku
b _ esekele
k _ se
kg _ nna



har _ ka
kh _ ete
p _ lokelo ya nonyana
m _ lepa




Ha re ngoleng

Bolela hore dipolelo tsena ke tsa dipotso, makalo kapa pehelo.
Jwale tlatsa ?, ! kapa kgutlo.



Lebitso la hao o mang?	Potso
Tlohela ntho eo	
Letsatsi ke 25 Phupjane	
Phakisa	
O dula hokae	
Letsatsi la hao la tswalo le neng	
Ke rata lehlabula	
Na o rata dikatse	

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tsena ebe o kenya matshwao a nepahetseng.




na o rata dikatse

lebitso la katse ya ka ke Nono

jabu le sam ba rata ho bapala bolo

ke hlahile ka mphalane



Boikgathollo

Etsa papatso ka katse e lahlehileng. Tlatsa dikgeo ho qetella papatso.
Etsa setshwantsho o bontshe ka moo katse e shebahalang ka teng.



THUSA HO FUMANA SE LAHLEHILENG

O kile wa bona

Tlatsa mofuta wa phoofolo

Lebitso la katse ya ka ke

Katse ya ka e shebahala tjena.
(Etsa setshwantsho sa phoofolo
eo o e ratang.)

Ha o fumana katse ya ka, letsetsa ho
(Tlatsa lebitso la hao.)



ka
(Tlatsa fonofono.)



Memo ya moketjaneng



Ha re baleng



Ha re ngoleng

Bala memo, ebe o araba dipotso.

Ke mang ya nang le moketjana?

O tla be a le lemo di kae?

Moketjana o qala ka nako mang?

Moketjana o fela ka nako mang?

Moketjana o ka dikae?

Nomoro ya ntlo ya habo Amo ke mang le lebitso la seterata?

Letsatsi:



Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.


Mantswe a
tlwaelehileng
motle
ngwana
tswa
tsamaya

mokete	ntlo	bapala
sekete	matlo	makala
moketeng	tlola	harola



Ngola dipolelo tse pedi ka letsatsi la hao la tswalo.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.




Na o tla tla
moketjaneng waka.



Ngololla ditlhaku.

Ha re ngoleng




Etlo moketjaneng wa ka



Ha re etseng

Tlatsa memo ena ya
mokete wa hao.



Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tsena, o qala polelo e nngwe le e nngwe ka "Maobane".

Kajeno ke letsatsi la ka la tswalo.

Maobane

Kajeno pula e a na.

Maobane e

Kajeno ho a tjhesa.

Maobane ho

Tlo moketjaneng wa ka!



Ke qeta dilemo tse _____.



Moketjana wa ka o ka di _____.

O qala ka hora ya _____ o fela
ka hora ya _____.



Aterese ya ka ke
Nomoro ya ntlo _____



Seterata _____



Tulo _____



Bolela ha eba o tla tla hle.




Ke nna _____.



Ho tswa ho _____.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Polelong e nngwe le e nngwe, sehella lebitso la motho mola ka tlase, jwale etsa sedikadikwe lentsweng le re bolellang hore na motho eo o etsang.

Jabu o mathela sekolong.

Ati o bala buka.

Pam o tshwere Bere.

Sam o bapala bolo.




Neo o raha bolo.



Lebo o bua ka fonofono.

Bongi o reka katse.

Zinhle o ja ditjhipisi.



Boikgathollo

Ba dilemo di kae?
Tlatsa mabitso a bona
le dilemo tafoleng e
ka tlase.



Peter Thabo Candy Lulu John

3 7 9 6 5

Lebitso	Selemo

Lebitso	Selemo



Ha re baleng



Mme Sethole le ditsuonyana tsa hae

Ke lakatsa e ka nka fumana seboko se senyane se nonneng.

Ke lakatsa e ka nka fumana seboko se sesenyane se nonneng.



Ke lakatsa e ka nka fumana poone e ntle e tshehla.

Ke lakatsa e ka nka fumana lekgapetla le lenyane le letala.



Letsatsi:

Ke lakatsa e ka nka fumana lejwe
le lennyane.



Ha le batla dijo, tlong le fate mona.



Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.


fata	letala	hlohlora
sefate	letata	hlonama
fatang	letamo	hlena

Mantswe a
tlwaelehileng
fata
hlonama
nnyanne
tata

Ngololla polelo ena. Ha re ngoleng



Ditsuonyana di a fata hape di a itlhotlhora.



g g

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




g g

Ditsuonyana tse nnyane tse hlano



Ha re etseng

Bala pale ya ditsuonyana tse nnyane tse hlano, ithuteng yona le metswalle ya hao e mehlano. E mong le e mong a nke sebaka sa ho ba e nngwe ya ditsuonyana. E mong wa lona e be mme sethole.



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe karabong e nepahetseng.

Maobane ke **ile/ya** ka bapala ha bo Bongi.

Hosane ke **ile/ya** sekolong.

Bekeng e fetileng ke **bona/bone** ditsuonyana.

Jwale ke **bapala/bapetse** le katse ya ka e ntjha.



Ha re ngoleng

Qetella dipalo tsena.


ntate + moholo =



tsebe + kgolo =



qhoma + nkong =



boema + sefofane =



mosadi + moholo =



mme + ngwana =



Letsatsi:



Boikgathollo

Fumana mantswe ana mabokoseng a modumo lebiding le leholo.
Di tlose lenaneng ha o di ngotse lebokoseng le nepahetseng.

koloi

tata

rekisa

hetla

fata

qhotsa

tlala

hlakola

reka

patala

pitla

pula

lapa

hloho

futsitse

hloma

hlola


tsela

bere


matla

bapisa

katse




Kubu le kgudu




Ha re baleng

Etsa pale ena ya disehwa hore o bale ka pale ya kubu le kgudu. Mena meleng e kopaneng mme o sehe meleng ya matheba.



A re bueng

Jwale bala pale ena ya kubu le kgudu. Ke pale ya nnete. Bua le motswallé kamoo diphoofolo tsena e leng metswallé ya bohlokwa.




Ha re ngoleng

Bala pale ya kubu le kgudu hape mme o ngole dipolelo tse 5 ho bolela pale.



8



E bitsé Molémo.
E rehe lebitsoso la ka.


Seha moleng wa matheba ha o se o setepotsé buka ya hao

Mena moleng o kopaneng

Ba isa Molémo serapeng. A dula
serapeng se nang le letamo le leholo.
Tlou, ngwana Molémo. Re tla o isa

Setepotsé

Moraonyana ha Molémo a ntse a hola
o ile a kopana le ngwana wa kubu ya
bitswang Cleo. Kajeno o phela ka
kgotso le Cleo.



Mena moleng o kopaneng

19

Kubu le kgudu

I




L




Ba hulela ngwana kubu ka ntle ho
lewatle.

10



Ngwana kubu o dula le mme wa hae
ba thabile.



2

Molemo o bapala le kgudu e tsofetseng.
O rata ho hlwella hodima mokokotlo wa
Mzee.





15




Serapeng a kopana le kgudu e kgolo.

Kubu le kgudu ya eba metswalle ya
nnete. Ba ja, ba sesa le ho
bapala mmoho.



ho leka ho mo hula ho tswa lewattle.
Ba sebedisa marapo a tlhapi le dikoloi
kubu ho kgutlela lefatsheng.
E mong le e mong a leka ho thusa







monyane ha ke kgone ho sesa.
Thusa! Ntuse he! Ke

Metsi a mo hoholela nokeng a
detella a le lewattle.

Ka tsatsi le leng ha fihla sefeso se
seholo. Pula ya hohola ngwana kubu
ho mmae.

Thusa! Thusa! Mme
wa ka o kae?




Na o ka ba
mme wa ka
ka kopo?

Ngwana wa Kubu o ne a hlolohetswe
mme wa hae.

Kgudu e kgolo e ne e bona hore
Molemo e ne e sa le ngwana. A lebella
Molemo a mmontsa hore a je eng le
hore a robale kae.

Jwale mamela,
ngwana.



Tema 7: Maobane, kajeno le hosane

Kotara 4: Dibeke 1 - 4

97) Ditaba tse tswang ho motswalle 70

O bala lengolo
O araba dipotso tse kgethwang hodima lengolo
O bala matsatsi a itseng mangolong mme o a rekota alemanakeng

98) Meralo ya rona 72

Medumo: t, hl, tl, ts
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng
O latellisa dipolelo ho ya ka pale
Ba ngola ka ditaba tsa bona
O etsa thothokiso

99) Konsarete sekolongs sa rona 74

O bala tsamaiso ya konsarete ya sekolo
O araba dipotso hodima tsamaiso ya konsarete ya sekolo
Medumo: s, hl, k, f
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng
Ba ngola dipolelo hodima seo ba tl Lang ho se etsa ka matsatsi a phomolo
Ngololla ditlhaku tsena H, h, I, i, J, j

100) Ho etsahetse eng konsareteng 76

Dihlopheng kgethang se seng ho tswa tsamaisong ya konsarete mme le se behele tlelase
Lepa pheletso ya pale
O phethela pudulwana ya ho qetela ya puo paleng
O nyalanya dipolelo ho pheletso ya tsona e nepahetseng

101) Nako 78

O bala pale ka dinako tsa mesebetsi ya Busi
O bona nako e nepahetseng ho tswa paleng
O tlatsa tafole ya mesebetsi ya letsatsi ya Busi
Medumo: l, h, ts, kg
Ngololla ditlhaku tsena K, k, L, I, M, m

102) Letsatsi la ka le maphathaphathe 80

Ngola ka lenaneo mesebetsi ya bona ya letsatsi
O sebedisa mantswea a lekgathe lefetile dipolelong
O nyalanya malatodi

O taka ditshwantsho ho phethela ditshwantsho

103) Ke beke e mpe ena ho Dan 82

O bala sengolwa sa moqoqo ka Dan
O araba dipotso hodima sengolwa
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo m, d, n, h
O ngola dipolelo a sebedisa a mang a mantswe
Ngololla ditlhaku tsena N, n, O, o, P, p

104) Ho Hodimo, tlase, ka hare, ho potoloha 84

Ba tshwantshisa se etsahetseng ho Dan.
O taka setshwantsho ho ho bontsha mesebetsi ya bona ya letsatsi bakeng sa beke
O ngola dipolelo ka setshwantsho
O phethela mantswe ebe o a nyalanya ditshwantshong

105) Re nka Leeto 86

O bala sengolwa sa moqoqo ka matsatsi a phomolo a tl Lang
O tlatsa polane ya matsatsi a phomolo alemanakeng
O araba dipotso hodima tokiso ya matsatsi a phomolo
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo w, b, p, l
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng
Ngololla ditlhaku tsena Q, q, R, r, S, s

106) Re sa ntsane re hahlaula 88

O bona diporovinse mmapeng
O sebedisa matshwao a nepahetseng
O sebedisa matshwao dipolelong le ho tseba mefuta ya dipolelo
O ngola dihlooho tse loketseng dibuka
O lepa seo dibuka di tl Lang ho bua ka sona.

107) Lelapa la heso le diphoofolo 90

Ngololla ditlhaku tsena T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y
O bala sengolwa sa moqoqo ka lelapa le diphoofolo tsa setswalle
O phethela tafole ka ba lelapa labo tl asa dihlooho tse behetsweng
Medumo: tj, h, ny, b, k
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng

108) Ke sefe se boholokwa? 92

Mosebetsi wa boithabiso ho kopanya matheba
O ngola dipolelo hape a sebedisa matshwao a nepahetseng
O bona maetsi le mabitso
O ngolla wa lelapa setifikeiti sa bokgoni

109) Ho ngola pale 94

Buisa le motswalle ka moraloo wa pale
O tlatsa boitokiso ba pale a sebedisa dihlooho tse nehelanweng
O latela ditaelo bakeng sa buka ya dipale ya disehma

110) Dilotho 97

O araba dilotho

111) Jack le lehlaka la nawa 98

O bala moqoqo ka Jack le sefate sa nawa

112) Jack le lehlaka la nawa (le ya tswella) 110

112b) Jack le lehlaka la nawa (le ya tswella) 112





Ha re baleng



Bongi ya ratehang

Ho ne ho le monate ho kopana le wena netebolong maobane.

Jwale re maphathaphathe haholo sekolong. Labohlano le tl Lang re tla be re na le konsarete sekolong sa rona. Banana ba tla etsa motjeko wa setso. Bashanyana bona ba tla bala thothokiso ya kubu le sekolopata. Jabu yena e tla be e le seswaswi se hlwahlwa.

Ho ne ho le monate sekolong. Nakong ya kgefutso ke ne ke bapala le Zinhle le Lizzy. Maobane re ne re bapala bolekemaipatile. Zinhle o ile a ipata ntlong e sefateng. Re ile ra mmatla hohle mabaleng empa ra se ke ra mo fumana. Ke ile ka hoeletsa, "Zinhle tswa!" Yaba re a mo fumana.

Re se re tla kopana hape netebolong.

Suzy

24 Crest Road
Seaville
3880

20 Phato 2015



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala tlhaku hape, jwale kgetha karabo e nepahetseng. ✓

Ke mang ya ngotseng lengolo?

- | | |
|---|--------|
| A | Bongi |
| B | Suzy |
| C | Zinhle |

Metswalle ya Suzy ke bomang?

- | | |
|---|------------------|
| A | Zinhle le Robbie |
| B | Zinhle le Lizzy |
| C | Lizzie le Sandy |

Konsarete e tla ba ka kgwedi efe?

- | | |
|---|----------|
| A | Phato |
| B | Lwetse |
| C | Mphalane |

Lizzy o tla etsa eng konsareteng ya sekolo?

- | | |
|---|----------------------|
| A | Tantsha |
| B | Sebapadi se hlwahlwa |
| C | Bala thothokiso |



Ha re ngoleng

Bala lengolo lena ka hloko.
Leka ho fumana matsatsi
le dinako tse lengolong.
A tshwaye alemanakeng.
O nto araba dipotso.

Phato



Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo	Sontaha
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Suzy o ngotse lengolo ka **letsatsi** la bokae bekeng?

O ngotse lengolo ka **letsatsi** lefe?

O kopane le Bongi netebolong ka **letsatsi** la bokae?

O kopane le Bongi netebolong ka **letsatsi** lefe?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela modumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a
tlwaelehileng
batla
letsatsi
monate
ngola

khonsare t e	hlwah l wa	bat la	dip ot so
monate	Zin h le	nt l ong	lets at si
ip a ta	ho h le	mmat le	ng o tse



Ha re ngoleng

Nomora dipolelo tsena ho ya ka tatelano ya tsona
ho tloha ho 1 ho fihla ho 3

Suzy o tla tantsha konsareteng ya sekolo ka kgwedi ya Loetse.

Suzy o ngoletse Bongi lengolo.

Suzy le Lizzy ba kopana netebolong.



Ha re ngoleng

Ngola ditaba tsa hao.



Maobane


Kajeno

Hosane ke tla



Kgwedi e tlang ke tla



Ka dihlotswana
ikwetlisetseng ho bala
thothokiso ya Mzee,
sekolopata, le kubu e
nnyane.



Pina ya Kubu e thabileng
Kubu e nnyane
E qhala metsi ka mokadi.
E tsamaya nokeng
E phara seretse menwaneng
ya yona.
Mzee a fihla ho yona
E itsamaela pela lebopo.
Mzee le kubu e nnyane ya eba
metswalle e meholo.



Konsarete sekolong sa rona



Ha re baleng



Lenanetsamaiso la Konsarete ya
Sekolo sa Poraemari sa Lesedi

Letsatsi: 26 Phato 2015


Nako: 6.00 mantsiboya ho ya ho 7.30
mantsiboya

Dintilha

- 1 Pulo ka Mosuwehlooho wa rona, Mof A Nkuna.
- 2 Thothokiso ya Mzee le Kubu e nyenane.
- 3 Motjeko wa setso.
- 4 Ho fana ka kgau ya tlholo dikereiting tsa 1, 2 le 3.
- 5 Mmino ka Sehlopha 3.
- 6 Jabu sebapadi se hlwahlwah.

Tjhelete ya ho kena RIO

Ho tla rekiswa makwenya le tee pele konsarete e qala.



Ha re baleng

Bala lenane tsamaiso la konsarete ya sekolo o nto araba dipotso.

Konsarete e ka letsatsi lefe?

Konsarete e qala le ho fela ka nako efe?

Qala _____

Fela _____

Mosuwehlooho wa sekolo ke mang?

Seswaswi se hlwahlwah ke mang?

Ho tla bina sehlopha sefeng?

Ke dihlapha dife tse tla fumana kgau?

Ho tla rekiswang konsareteng?

Ho kena konsareteng e tla ba bokae?

Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a
tlwaelehileng

batla
kena
lla
ntho

sebapadi	se h lopha	sekolo	dife
lesedi	Mosuwe h looho	kena	difeng
thothokiso	hlwah h wa	labokae	fumana









Na o tla batla ho ya konsareteng ya sekolo? Bolela hore hobaneng.

Ha re ngoleng



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ho etsahetse eng konsareteng




Ha re etseng

Sehlopheng sa lona, kgethang ntsha e le nngwe ho tswa lenanetsamaisong la konsarete mme le ikwetisetse ho e etsa. E tshwantsheng ka phaposing. E reng titjhere a le bolelle hore le bapala karolo efe lenaneng la konsarete. Le ka nna la batla ho bala thothokiso, ho bapala motjeko kapa ho bina pina.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Phetela motswalle wa hao pale le hore o nahana hore pale e tla qetella jwang. Jwale tlatsa puopehelo ho bontsha hore titjhere o ne a reng.




1

**Mmampodi: Mphe dijo
tseo tsa hao kapa ke
tla o bolaisa makotofa.**



2



3



4

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Nyalanya qalo ya polelo lebokoseng le bolou le qetello e nepahetseng lebokoseng le letala.

Pam o jele dijo tsa hae tsa motshehere

Ke jele semantjhisi

Ke bitsitse titjhere

Titjhere o ne a halefetse Thabo

hobane Thabo o ne a batla dijo tsa ka tsa motshehere.

hobane o ne a lapile.

hobane o ne a thibane ditsebe.

hobane ke ne ke lapile.





Boithabiso

Fumana le ho etsa sedikadikwe mantsweng a ka lebokoseng a tsamaelanang le ditshwantsho. Jwale thala mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng. Hopola hore mantswe a ka nna a rapama kapa a ya tlase.









s	e	k	o		o	z	c	o	s
r	a	m	e	t		a	e	k	e
n	g	w	a	n	a	e	m	g	k
s	e	t	w	e	b	a	a	o	o
s	e	t	u		o	d	r	m	
j	w	a	n	g	u		u	o	o
m	o	q	h	a	k	a	i	o	
m	o		l	o	m	o	h	i	o





Ha re baleng

Bala pale o nto bapisa watjhe le setshwantsho ho polelo e nepahetseng.
O se o etseditswe mohlala wa pele.



Ka Mantaha Busi o tsoha
ka 6 hoseng.

O ya sekolong ka 7 hoseng.







Ka 1 motsheare o fihla lapeng.

O bapala le Pam ka 3 wa
motsheare wa mantsiboya.

O etsa mosebetsi wa sekolo
wa hae ka 4 motsheare wa
mantsiboya.

O ja dijo tsa mantsiboya ka 6.

O robala ka 8.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa ka tseo Busi a di etsang ka dinako
tsena letsatsi le leng le le leng.


Hora ya 6	
Hora ya 7	
Hora ya 1	
Hora ya 3	
Hora ya 4	
Hora ya 6	
Hora ya 8	



Tlotlontswe






Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

robala	hoseng	mantsiboya	kgamme
bapala	hodimo	tsoha	kgenne
lapeng	hae	letsatsi	kganna



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng





Ha re etseng

Tlatsa ka tseo o di etsang ka dinako tsena letsatsi le letsatsi.



Hora ya 6	
Hora ya 7	
Hora ya 1	
Hora ya 3	
Hora ya 4	
Hora ya 6	
Hora ya 8	



Ha re ngoleng

Ha ho hlomathiswa e qetellong ya leetsi hona ho bolela hore ketso e se e etsahetse. Bala dipolelo tse pedi tse hlahlamanang. Kenya e lentsweng le ntshofaditsweng mme o le sebedise ho qetela polelo ya bobedi.



Busi le Pam ba rata ho bapala.	
Beke e fetileng ba bapetse netebolo.	
Jabu a ka qhoma jwalo ka senqaqana.	
Maobane o _____ le John.	
Busi a ka pheha .	
Maobane o _____ tlhapi.	
Pam a ka raha bolo haholo.	
O e _____ haholo ya kena letanteng.	

Letsatsi:

Malatodi



Ha re ngoleng

Thala mola ho tloha
lentsweng kholomong
e tala le mantswe a
hananang le ona a ka
kholomong e bolou.



Boikgathollo

Etsa ditshwantsho tsena tse 3.

hodimo

ho tla

butle

ntjha

letsatsi

ka ntle

hlonama

tjhe

telele

thaba

bosiu

kgutshwane

ka hare


kgale

e

ho kgutla

capele


tlase




1

Ke hora ya 8 hoseng.
Letsatsi le ne le kganya.
Ntja e lelekisa katse.

1




2



2

Katse e hlwella hodima
sefate. Ho ne ho hlakile.

3



3

Ke bosiu katse e theoha
sefateng.



Ha re baleng

Dan wa batho beke ena e mpe ho yena. O tsoha ka mora nako ka Mantaha. O siuwa ke bese mme o fihla ka morao ho nako sekolong. "Hobaneng o le morao nakong sekolong Dan?" Ho botsa titjhere ya hae.



Ka Labobedi o ya sekolong empa o lebala mokotla wa hae wa dibuka tsa sekolo ka beseng. Ha a fihla ka phaposing, o tshwere feela bolo ya papadi ya maoto. "Mokotla wa hao wa sekolo o kae, Dan?"
ho botsa titjhere ya hae.



Ka Laboraro o tsoha hoseng. O kena beseng. A tsamaya, a tsamaya. Empa Dan o palame bese esele. Bese e mo isa sekolong se seng. "Dan o kae kajeno?" ho botsa titjhere.



Ka Labohlano Dan o tsoha hoseng haholo. O ya sekolong ho sa le lefifi. O ne a kgathetse haholo yaba o a robala ka phaposing. "Hobaneng o robetse, Dan?" ho botsa titjhere.



Ka Moqebelo Dan o ya sekolong empa heke ya sekolo e ne e notletswe. Dan wa batho! Ha ho sekolo ka Moqebelo.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale o nto araba dipotso.

Mantswe a
tlwaelehileng
botala
fapaneng
fensetere
robala

Ke hobaneng Dan a fihlile morao ho nako ka Mantaha?

Hobane o ne

Ke letsatsing lefe leo Dan a ileng a ya ka bolo ya papadi ya maoto sekolong?

Ke letsatsing lefe leo Dan a ileng sekolong a apere diaparo tsa ho sesa?

Ho ile ha etsahala eng ka Moqebelo ha Dan a fihla sekolong?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

mora

diaparo

molomo

nakong

hae

kena

morao

dikobo

nako

fihla

hoseng

dibuka



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng

n m

n m

o o

o o

p p

p p



Ha re etseng

Tshwantshisang ho bontsha hore letsatsi le leng le le leng ho ne ho etsala eng ka Dan.
E mong le e mong a iketse Dan. Le ka nna la boela la nka karolo ya Dan kaofela.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho ho bontsha hore o etsang letsatsi le leng le le leng.
Tlatsa matsatsi.





Ha re ngoleng

Ngola hore o etsang ka matsatsi ana.



Mantaha	
Labobedi	
Laboraro	
Labone	
Labohlano	
Moqebelo	
Sontaha	



Letsatsi:



Boikgathollo

Bopa mantswe ka ditlhaku mme o di ngole
dibakeng tse ka tlase. Jwale fumana lentswe
le tsamaelanang le setshwantsho.




he

hema



ha → ma

lo



ra

ha → ta

a



em

kam → ma

lo



a

sa → ma

du



ku

du → la

si



du

hu → la

si



bu

si → la

hu



hla

a → la

sa



su

ko → pa

bo



e

sa → ma

ka





105 Re nka Leeto

Kotara 4 - Dibeke 3-4



Ha re baleng

Nako ya matsatsi a phomolo e atametse. Baithuti kaofela ba bua ka hore ba tla etsa eng nakong ya matsatsi a phomolo. Baithuti ba bahlano ba tla nka leeto ho ya ditoropong tse fapaneng. Titjhene o ba kopa ho tlatsa bukeng ya ho ngola ditlhophiso ka seo ba tla se etsa ka nako ya matsatsi a phomolo.



Ditlhophiso tsa matsatsi a phomolo

Lebitso	Beke	Dibaka	O tla be o etsang moo?
Ati	Labone	Johannesburg	Ke tla ya moketjaneng wa motswala wa ka.
Dan	Mantaha	Polokwane	Tjhakela nkongo wa ka.
Bongi	Laboraro	Durban	Ke ya lebopong la lewatle.
Jabu	Labohlano	Mbombela	Ke ya Kruger Park.
Busi	Moqebelo	Umtata	Ke ya lenyalong.
			Tlatsa seo o tla se etsa.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipotso tsena. Ngola dikarabo tsa hao meleng.

Ke mang ya tla ya Johannesburg?

Dan o tla etsa eng ka Mantaha?

Ke mang ya tla ya lebopong la lewatle?

Busi o tla etsa eng ka Moqebelo?

Ke mang ya tla ya Kruger Park?

Wena o tla ya hokae?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

motswana

laboraro

Polokwane

labone

Dibaka

Polokwane

Labone

phakeng

lewatle

beke

lebopo

lebitso

Mantswe a
tlwaelehileng
fihla
kopa
thiba
tshohile



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng

q

Q

r

R

s

S





Ha re etseng

Etsa mola ho bontsha
hore ngwana e mong le
e mong o ya kae.



Dan

Polokwane

Polokwane




Bongi

Durban



Jabu

Mbombela



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo, hape o sebedisa ditlhaku tse kgolo le dikgutlo.

dikolobe di na le mehatla e ikgarileng

thuhlo e na le molala o motelele

qwaha e na le metsero

tlou e na le mokadi o molelele

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Re qetella polelo ya pehelo ka kgutlo. (.)
Re qetella polelo ya potso ka letshwao la potso. (?)
Re qetella polelo e bontshang ho makala ka
letshwao la makalo. (!)



Tlatsa polelo e nngwe le e nngwe o sebedisa matshwao a qetellong polelo.
Bolela hore ke mofuta ofe wa polelo. Tlatsa qetelo e napahetseng.




Ke rata dipompong (.)	pehelo
Lebitso la hao o mang	
Se tlolle tsela, ho na le makoloi	
O dula hokae	
Ke na le Bere e mmala o mopinki	
O bala eng	
Ha ke rate mariha	
Hlokomela, ho na le noha	



Ngola dihlooho tsa dibuka tsena. Sehlooho sa buka se re borella hore pale e bua ka eng.
Borella motswalle wa hao hore o nahana hore buka e nngwe le e nngwe e bua ka eng.
Nomora dibuka ka tatelano ya tsona ho ya ka moo o batlang ho di bala ka teng. Qala ka 1
ho buka eo o batlang ho qala ho e bala, mme o qetele ka 4 bukeng eo o tla qetella ka yona.





Lelapa la heso le leholo. Kajeno re tjhakelwa ke bomotswala ba rona. Mme ke mooki. Ntate o sebetsa dikepeng. Nkgono o a re hlokomela ha mme a ile mosebetsing.

Ke rata haholo ha bomotswala ba re tjhakela hobane re bapala bolo ya maoto le bolekemaipatile. Ka nako e nngwe ngwaneso e monyane o rata ho bapala le rona empa ha a kgone. O sa le monyane haholo.

Re na le diphoofolo tse ngata. Ke na le tlhapi ya gauta le nonyana.

Kgaitsemi ya ka e na le **ledinyane la ntja** le **ledinyane la katse**.

Ka nako e nngwe madinyane ana a batla ho ja tlhapi ya ka.



Ha re ngoleng

Sheba ditho tsa lelapa. Qetela tafole ena.

Lebitso	Ke setho sa lelapa jwang	Dilemo
Peter	Motswala 	12

Letsatsi:

Lebitso	Ke setho sa lelapa jwang	Dilemo



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

tjhaka	lesedinyana	olo	katse
tjhakela	nonyana	bapala	kajeno
tjhakelwa	monyane	batla	mooki

Mantswe a
tlwaelehileng
lelekisa
ledimo
mohlolo
morao



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



t J

w W

u U

x X

v V

y Y

108 Ke sefe se bohlokwa?

Kotara 4 – Dibeke 3–4



Ha re etseng

Ke phoofolo efe end?
Kopanya matheba ho
fumana.

a
z

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r



Ha re ngoleng

Ngola polelo e nngwe le e nngwe o sebedisa ditlhaku tse kgolo le
digtelero tse nepahetseng.



na re ka ya phakeng

Na re ka ya phakeng (?)

ati le bongi ba ya phakeng



se sesetse hodimo hakana

na nka fumana balunu




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Mantswe a bontshang ketso a re bolella ka se etsahalang. Bala polelo e nngwe le e nngwe mme o sehelle mola ka tlasa mantswe a bontshang ketso. Jwale etsa sedikadikwe ho potoloha motho kapa ntho e etsahalang.



Dinonyana di a fofa.




Katse e a qhoma.



Letata le a sesa.

Bana ba a bapala.



Watjhe e a qaqata.



Ngwanana o a bina.



Ngwana o a lla.



Boikgathollo



Tlatsa lebitso la motho.

Hhalosa seboleho sa hae. Ke sefe se etsang hore motho enwa a be bohlakwa?

Etsa
setshwantsho
sa motho eo
mona.

O fumana kgau ho tswa ho

Letsatsi

Etsa setshwantsho sa motho.



A re bueng

Buisana le motswalle wa hao ka pale eo o tla e ngola. Jwale fana ka maikutlo a hao leqepheng lena.



Moralo wa pale uja ka

Mophetwa ke mang paleng ya hao?

Mophetwa le tikoloho.

Pale e etsahetse hokae?



Pale e etsahetse neng?

Qalo

Ho etsahetse eng qalong ya pale?

Bohareng

Ho etsahetse eng bohareng ba pale?

Qetelo

Pale e qetella jwang?



KAMORA BUKA



DITABA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8

MOHATO WA 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyu setepolarabukeng ya hao

BOKANTLE BA BUKA

Etsa setshwantsho mona

MOHATO WA 1: Mena mathebenq moleng

MOHATO WA 3: Kengusete polarabukeng lena

Ngola lebitso la buka mona

Ngola bitso la hao (o mongodi)

1

MOHATO WA 2: Mena mathebenq moleng

5

Tswelapelle ka pale ya hao mona ledépheng la

4

Ngola bohare ba pale ya hao mona ledépheng la

Etsa setshwantsho mona

Qala ho ngola pale mona ebe o ya leqepheng la bobedi

Qetella pale ya hao.

2

7

3

9

Tswelapelle ka pale ya hao mona.

Ngola hore ho etsahehetseung dethelliong ya pale.

Etsa setschantscho mona

Etsa setschantscho mona


Dilotho

Boikgathollo

Bapisa dilotho tsena le ditshwantsho tse nepahetseng.
Jwale tlatsa ka dikarabo dibakeng tse siilweng.
O ka nna wa sebedisa mantswe ana ho o thusa.



ntlo



pere



daenasoro



aesekirimi



thuhlo



sekgele



mopheme



kgudu



palesa



katse

Ke moholo mme o phela ka hare ho
nna. Nna ke mang?

ntlo

Molala wa ka o motelele. Ke ja
makgapetla a difate. Nna ke mang?

Ke na le ditsebe tse telelele mme ke
matha haholo. Nna ke mang?

Ke bonolo mme ke rata ho bapala.
Nna ke mang?

Ke moholo mme o phela ka hare ho
nna. Nna ke mang?

Ke mmala o motala le o mosehla mme
ke motle haholo. Nna ke mang?

Ke moholo ke na le mmala o mosootho
mme ke matha le ho tlola haholo.
Nna ke mang?

Ke a bata mme ke monate o ka nna
wa ntja. Nna ke mang?


Ke tsamaya ka ntlo ya ka hohle moo
ke yang. Nna ke mang?

Ke phahamela hodimo ha pula e na.
Nna ke mang?

111 Jack le lehlaka la nawa



Ha re baleng




Ha re na tjhelete ya dijo.
Ledimo lane le kgopo le
utswitse kgoho ya rona.

A isa kgomo mmarakeng
ho ya e rekisa hore re
kgone ho reka dijo.

Kgalekgale ho ne ho na le
moshanyana ya neng a bitswa
Jack. Jack o ne a dula le mme wa
hae. O ne a se na ntate.


Ha ntate wa hae a sa phela,
ledimo le kgopo le ile la utswa
harepa ya ntatae le kgoho ya
hae e neng e behela mahe a
gauta.




Jack le mme wa hae ba
ne ba futsanehile haholo.

Mme wa Jack o ile a
mmolella hore a ise kgomo
mmarakeng ho ya e rekisa.

Tseleng, Jack a kopana le monna ya nang le selakga, ya ileng a mmontsha dinawa tse 5 tsa mohlolo. Jack a mo neha kgomo yaba o nka dinwa.



Mme wa Jack o ne a kgenne haholo. A qhalla dinawa kantle ho fensetere. Ho ne ho se na dijo, jwale yena le Jack ba robala ba sa ja letho.



Hoseng ha letsatsi le
latelang ha ba le lehlaka le
letelele haholo la nawa ka
ntle ho ntlo. Jack a palama
lehlaka lena la nawa.

Ha Jack a ya
hodimo, a bona
moo ledimo leo le
kgopo le dulang
teng.
A bona le harepa
le kgoho tsa
ntatae. Jack a
nka kgauta mme a
theoha lehlakeng
la nawa.



Letsatsi:


Letsatsi le latelang Jack a kgutlela hodimo lehlakeng la nawa ho ya lata harepa ya ntatae. A bona kgoho ya ntatae e behetse mahe a kgauta.

Jack a nka harepa le kgoho. Empajwale ledimo la tsoha! Ledimo la lelekisa Jack.

O nkile tsena ho ntate.

Mphe kgoho ya ka!

Senthu se nkga kae, senthu se nkga kae, ke utlw a lephoka la ngwana morena.



Jack a theoha lehlakeng la nawa mme ledimo le kgopo la mo sala morao.

112b Jack le lehlaka la nawa (e ya tswella)

Jack a bitsa mme wa hae.

Mmae a matha ka selepe.


Mme wa hae a kgaola ka potlako ka
moo a ka kgonang ka teng. Pele ledimo
le ka tshwara Jack, lehlaka la
nawa la wela fatshe.



Jack le mme wa
hae ba phela ha
monate le ho feta
ka morao ho moo.

Ke thabile ha o
fumane dintho
tsa ntatao.

Jwale
ha re sa
futsanehile.



Tema 8: Setswalle le ho tsotella

113 Letsatsi la tswalo la Busi 104

O bala sengolwa sa moqoqo ka letsatsi la tswalo la Busi
 O bala papaptso ya baesekele
 O araba dipotso hodima sengolwa
 O ngola molaetsa wa letsatsi la tswalo kareteng ya Busi
 Medumo: na, ll, ke, hl
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo
 O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng

114 Na o tla reka baesekele? 106

O buisana ka dipapatso tse radiong le thelebiseneng
 O tshwantshisa papatso ya thelebiseneng
 O araba dipotso ka tshwantshiso ya papatso
 O ngola ditaba tsa bona
 O ngola letshwao la baesekele

115 Busi o reka baesekele 108

O bala sengolwa sa moqoqo ka Busi
 O araba dipotso tse itseng hodima sengolwa
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo pe, jwa, pi, ama
 Ngololla ditlhaku tsena k, e, k, a

116 Metswalle ya sebele ho isa pheletsong 110

Puisano le ho lepa pale
 O phethela dibudulwana tsa puo
 O ngola melaetsa dikareng bakeng sa metswalle
 O ngola pheletso ya pale
 O hlopholla mantswe

117 Dan o bapala bolo ya maoto 112

O bala sengolwa sa moqoqo ka Dan a bapala bolo
 O etsa lenane la dikganyetso sengolweng
 O araba dipotso hodima sengolwa
 O ngola dipolelo ho polelo pehelo
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo ng, jw
 O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng
 Ngololla mantswe ana le, moo

118 Dan o tswa kotsi leotong 114

O nomora ditshwantsho ho bontsha tatellano ya diketsahalo
 O ngola polelo ka setshwantsho ka seng
 Ho sebedisa nyamelo
 Ho nyalanya mahlalosanngwe

119 Ho thusana 116

O bala sengolwa sa moqoqo ka ho thusa ba bang
 O araba dipotso hodima sengolwa
 O ngola dipolelo ka ho thusa ba bang
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo
 O bala mantswe ebe o mamela medumo ro, le, mo, bo

120 Re etsang? 118

O tshwaya malepa ka seo ba se etsang ho thusa lapeng
 O bona nyamelo e nepahetseng
 O kgetha leemedi le nepahetseng

121 Re a keteka bohole 120

O bala sengolwa sa moqoqo ka tsela tse fapaneng tsa ho keteka
 O etsa lenane la dikarabo hodima sengolwa
 O ngola dipolelo ka matsatsi a phomolo ao ba a ketekang
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo
 O bala mantswe ebe o mamela medumo, se, ma, po, kuku
 Ongola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng

122 Re sa keteka 122

Puisa le ho lepa ka ditshwantsho
 O bona maetsi a supang ketso
 O Kenya matshwaodipolelong
 O nyalanya ditshwantsho le mekete e fapaneng

123 Selemo sena le se tlang 124

O araba dipotso hodima selemo se setjha
 O kgetha le ho nyalanya dipheletso tse nepahetseng tsa dipolelo
 O ngola molaetsa wa matsatsi a phomolo kareteng.

Kotara 4: Dibeke 5 - 8

124 Ho ngola pale 126

O buisana le motswalle ka moralo wa pale
 O phethela tokisetso ya pale
 O ngola pale bukeng ya dipale ya disehwa

O kgethehile 129

Bukantswe ya ka 130




Letsatsi la tswalo la Busi



Ha re baleng

Moqebelo o fetileng Busi o ne a keteka letsatsi la hae la tswalo.

O ne a qeta dilemo tse pedi. O ne a thabile haholo ha malome wa hae a mo fa R50.00 hore a reke mpho e ntle. Ke moo Busi le Pam ba ileng ba bona phousetara ya baesekele.



THEKISO YA BAESEKELE

Banana, hobaneng le sa palame
dibaesekele ho ya sekolong?



Letsetsa Barbie mohaleng wa
012 012 012 0120

Baesekele e ntle ya banana.

Baesekele e ntjha.



E tshwana le eng ?

- Ke baesekele ya banana ya bolelele ba 55cm.
- E na le basekete ya dipopi, botlolo ya metsi, le mariki a matle.
- E na le manakana a pinki le bosweu, sale e pinki le bosweu e yang hodimo le tlase.
- Tjheini ya teng e kwahetswe hore ho se ba bonolo ho tlotswa ke oli maotong.



Ha re ngoleng

Ke eng se rekiswang?



Ke mang ya rekisang?

Nomoro ya hae ke mang?


Na e ntjha?

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola molaetsa wa mokete wa tswalo kareteng ya Bongi ya tsatsi la tswalo.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a tlwaelehileng

eng
jwang
mang
neng



mang



||a



keteka



bohloko



Ha re ngoleng

Ngololla mantswe a na.

ke
ka



Ha re etseng

Na o kile wa bona kapa wa utlwa dipale tse ntle TV kapa seyalemoyeng? Ke eng seo o neng o se rata ka pale tseo. Sehlotswaneng sa lona etsang tswantshiso ka TV (papatso) ka ho rekisa baesekel, kapa eng kapa eng eo o ka nahangan ka yona.



O tla rekisa eng?



Ha re ngoleng

Bala polelo e nngwe le e nngwe, ebe o kgetha lenswe le nepahetseng hore o qetele polelo eo.

Tsatsing lena Busi le Pam **ba/o** lebenkeleng la sekolo.

Ba/di shebile dibaesekel.


Busi **o/ba** na le R50 e tswang moketeng wa keteko ya tsatsi la tswalo.

Maobane e **ne/ba** e le konsarete sekolong.

Jabu e **ne/ba** e le seswaswi konsareteng.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola ditaba tsa hao.

Tsatsing lena lapeng

Tsatsing lena sekolong

Maobane lapeng

Maobane sekolong



Boikgathollo

Sheba ditshwantsho tsa baesekele. Bua le motswalle wa hao ka dikarolo tse fapaneng tsa baesekele. Buisanang ka hore dikarolo tse fapaneng di sebediswa ho etsng. Tlatsa mantswe a ka tlase ho bontsha karolo tse fapaneng tsa baesekele.

manakana

sale

mehato

mariki

baesekele





Ha re baleng

Busi le Pam ba tsamaile ho ya bona baesekele. Barbie a re, "Leka ho palama pele o reka."

Busi o palame baesekele. E tsamaile ka pele.

Pam o **palame** le yena. Ho bua Busi, "Ke baesekele ya ka e ntle."

Empa baesekele e ne e le R60, Busi o na le R50.

Bekeng e fetileng ha Busi a eba 9, malome wa hae o mo **file** R50.

Busi o ile a ya hae a kopa ntate wa hae hore a mo **fe** R10. A re, "Ke tla o fa R10, empa o nthuse ka jareteng pele."

Pam a re, "Ke tla o thusa , Busi."

Pam a thusa Busi ka jareteng.

Ba tlositse mahlaku ka jareteng ba nosetsa dijalo.

"Ke a leboha ha o nthusitse, Pam," ho bua Busi.

"Metswalle e etseditswe sena," ho bua Pam.

Pam le Busi ba nto tsamaya ho reka baesekele.




Metswalle e a thusana.

Metswalle e a mamelana.

Metswalle e a kgathallana



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipotso o ngole dikarabo tafoleng e latelang.

Mantswe a
tlwaelehileng

bona
buu
hobane
pele

Baesekele e ne e le bokae?

Busi o ne a ena le bokae?

Busi o ne a hloka bokae?

Busi o ne a lokela ho etsang hore a fumane tjhelete?

Pam e ne e le motswalle e motle? Hobaneng?

Motswalle wa hao o o etsetsang?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

pere

jwara

pene

jwalo

pitsa

sama

nama

pitla

pelo

jwang

pina

hama



Ha re ngoleng

Ngololla mantswe a na.

ke

le

116 Metswalle ya sebele ho isa pheletsong



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Bua le metswalle ya hao ka pale, mme o e bolelle hore pale e tlo fellajwang. Tlatsa polelwana ya puo ya ho qetela ho bontsha hore ba etsang.



Pam, mamela.
Ke utlwa katse e lla.



2

Eei! Bona
e telele e
hakilwe ke
terata.




3

Busi, Re tla
etsang ka
yona?



4


Letsatsi:



Ha re etseng

Etsetsa metswalle ya hao e mmedi ya sebele karete. Ngolla metswalle ya hao melaetsa.

Handwriting practice lines for the word "Ha re etseng".



Handwriting practice lines for the sentence "Etsetsa metswalle ya hao e mmedi ya sebele karete. Ngolla metswalle ya hao melaetsa."



Ha re ngoleng

Pam le Busi ba entseng katse? Ngola qetello ya pale.



Handwriting practice lines for the sentence "Pam le Busi ba entseng katse? Ngola qetello ya pale."



Boikgathollo

Lokisa mantswe ana o a ngole ka tlase. Bapisa mantswe le ditshwantsho.

oilok	mae	mana	ladu
koloi			



botha	malo	halo	naba



Ha re baleng

Ka Mantaha Dan le Jabu ba ile
boikwetlisong ba papadi ya bolo. Dan o siile
dieta tsa hae tsa bolo lapeng. Mokwetlisi a
re, "Ha o tsebe ho bapala ka ntle ho
dieta tsa bolo, o tla tswa kotsi." Empa
Dan ha a ka a mamela o ile a bapala.

Dan o korile **dikoulu** tse tharo.

"Jo! ke papadi e ntle eo! O bapetse ka
bokgabane," ho hoeletsa Jabu.

Dan o re leotong ho ne ho le bohloko.


"Ke tla fihla hae jwang?" a lla.

"Se kgathatsehe ke tla o thusa," ho bua Jabu.

Jabu a beha Dan baesekeleng. Enver o ile a
jara mokotla wa Dan. Ba isa Dan hae.

"Mme ke tswile kotsi," ho bua Dan.

"Ke ho bapala o sa rwala dieta
tsa bolo," ho bua mme.



Ha re ngoleng

Nyalano ke ha mantswe a 2 kapa ho feta a kopana ho bopa
le 1. Medumo e meng e ya nyamela. Mehlala:
madi a mabe = madimabe, mo bone = mmone,
lejwe le leputswa = lejweleputswa, mo bolaile = mmolaile.

Etsa lenane la mantswe a bontshang ketso paleng ena.

Letsatsi:

Jwale araba dipotso tsena.

Mantswe a
tlwaelehileng


bua
pela
sheba
yena

O tseba jwang hore Dan o bapetse hantle?

Dan o ile jwang hae?

Ke mang ya thusitseng Dan?

Na Jabu le Enver ke metswalle ya nnete ya Dan? Hobaneng?



Ha re ngoleng

Ngola ka hara ditsejana, seo ba se boleletseng Dan.



Mokwetlisi	"
Jabu	"
Mme	"



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

ngola


jwala

jwang

lengolo

lengope

jwara



Ha re ngoleng

Ngololla mantswe ana.





le

moo



Ha re etseng

Nomora ditshwantsho tsena ho bontsha tatelano e nepahetseng.
Ngola polelo ka setshwantsho.




pele

yaba

yaba

qetellong



Ha re ngoleng

Etsa mola ho bapisa tse nepahetseng.

jara
moshemane
kgena
hae




moshanyana
kwata
kuka
ho bata

mamela
serame
lehlafi
sheba

lemati
utlwa
tadima
ho basta

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola maetsi a hlahisitsweng dipolelong tse latelang: Mohlala.

Ke ilo bapala bolo.


bapala

Ba isa Dan hae.

Re ya sekolong hoseng.

O tla fihla ka mora nako sekolong.

Ha a rwala dieta tsa bolo.



Ha re ngoleng

Etsa mola o tlohang mantsweng a ka hodimo ho isa mantsweng a moleng o ka tlase a nang le moevelo o tshwanang.



sele

kwatile

tsela

thabile

bona

saretswe

mmila

thibane


sheba

nyakaletse



Boikgathollo

Kopanya matheba
ho bona hore ke eng
sena.



119 Ho thusana



Ha re baleng

Re tshwanetse ho thusa batho ba bang ka mehla.
Na o thusa batho ba bang?
O etsa eng ho thusa batho ba bang?
Ke mang ya o thusang?
Ba o etsetsa eng?



Pam le Peter

Re thusa lapeng. Re thusa
ho hlatswa dijana.



Jabu

Ke thusa nkongo. Ke mo thusa ho tshela mmila.



Pam le Busi


Re hlokomela boabuti le
boausi ba rona.



Dan le Busi

Re thusajareteng. Re ntsha
mahola, re nosetsa dijalo.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale, araba dipotso.

Mantswe a tlwaelehileng


dula
ema
pela
wena

Ke mang ya thusang nkgonon wa hae?

Pam le Busi ba thusa ka eng?


Ke mang ya hlatswang dijana?

Ke mang ya ntshang mahola?



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka moo o thusang batho ba bang ka teng.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

rona

lelapi

mosa

borakana

mollo

roma

lelapa


mose

bolo

bo pa

lesapo

roka



Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

le

se



Ha re etseng

Kgetha tseo o di etsang ho thusa.



Hlatswa dijana

Tlosa marole

Hlwekisa ntlo

Fielo

Hlokomela bana

Hlokomela maqheku

Thusa ho pheha

Thusa ho hlokomela diphoofolo

Thusa ho kga metsi

Thusa ho besa mollo

Thusa ka jareteng

Thusa ho reka



Ha re ngoleng

Ngola kganyetso e hlahang polelong lebokoseng le ka letshong le letona
jwalo ka ha ho bontshitswe ka mohlala.

Ha a

ha ba

a ka se

keke

ha e ya

Pam le Busi ha ba thuse jareteng. Ba hlokomela katse.

Ha ba


Katse ha e ya ja dijo tsa yona.

Ha a lapa.

Re ke ke ra bapala le yena.

Mohlomong a ka se je ho hang.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa o, ba kapa e, se ho qetela dipolelo.



Katse ya ka e hodimo sefateng. _____ tshwarehile moo.

Sefate se hodimo. _____ selelele ho feta ntlo.

Jabu o tla fumana katse. _____ tla theola katse.



Pam o tla tshwara lere. _____ tla etsa hore katse e se we fatshe.



Boikgathollo

Lahlela sente fatshe. Haeba e bontsha ka hlohong, tsamaya dibaka tse pedi.
Haeba e le ka mohatleng, tsamaya ha nngwe. Ha o fihla sebakeng etsa seo
ho thweng o se etse moo.

QALA



QETA

121 Re a keteka bohle



Ha re baleng

Lefatsheng lohle bana ba rata ho fumana dimpho.

Ke Pam. Ke dilemo di 8.



Ke Jabu. Ke dilemo di 7.



Haufinyana e tla ba Keresemese. Re tla fumana dimpho. Re tla fa metswalle ya rona dimpho. Re tla ba le sefate sa keresemese. Re tla bea dimpho tlasa sefate. Ka nako ena re ja dikuku, dipompong le dinomaphodi.

Ke Jabu. Ke dilemo di 10.



Ke nna Selwyn.
Ke dilemo di 9.



Haufinyana e tla ba Hanukkah. Re tla ba le dijo tse ngata. Re rata ho ja dipanekuku le didonate. Le rona re rata ho fumana dimpho.

Ke nna Fatima.
Ke dilemo di 8.



Ke nna Enver.
Ke dilemo di 11.

Haufinyana e tla ba Diwali.
Re tla fumana mabokose a dipompong haufinyana. Re tla etsa ntlo ya rona e be ntle re tla ba le dikirikete.

Haufinyane e tla be e le Eid. Re lakatsa e ka re ka fumana mpho tse ntle. Re neha le metswalle ya rona dimpho. Re tla ja dikuku le dipompong tse ngata ka tsatsi leo.

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Tlatsa lebitso la ngwana e mong le e mong, ebe o qetella tafole.

Lebitso	dilemo	Tsatsi la phomolo	Ba tla ja eng?	Na ba tla fumana dimpho?
Pam	8	kereSEMose	Dipompong le dikuku	Ee

O tlo keteka ka letsatsi lefeng la phomolo? O le keteka jwang?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

sefane

mala

dipopi

dinku

sefala

mahe

dipompo

kuta

sefate


nama

dipompong

dikuku

Mantswe a tlwaelehileng

dikuku
dimpho
fumana
mose



Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.



1

10

122 Re sa keteka

Kotara 4 – Dibeke 7–8



Ha re etseng

Bua le motswalle wa hao ka se etsahalang setshwantshong.

Pele



Hamorao



Maetsi a ketso



Ha re ngoleng

Etsetsa lebitso sedikadikwe o sehelle maetsi a re bolellang seo motho a se etsang.


Enver o bapala kerikete.



Sharon o bala buka e tenya.

Jabu o matha mabelo.

Madhu o sesa ka mora nako ya sekolo.




Pam o bapala bolo ya matsoho.

Fatima o mathela bese.

Busi o kganna baesekelle.

Tlhophiso ya selemo se tlang



Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang.



E tla ba selemo sefe?

O hlophisisitse eng bakeng sa selemo se tlang?




Ha re ngoleng

Bapisa polelo e ka lebokoseng le lesehla le polelo e nepahetseng
lebokoseng le bolou.



Tau e batla dijo.



Tweba e balehetse hodima sefate.

Moshemane o rahile bolo haholo.

Bana ba bapetse ka mollo.

Ba bakile kuku ka Moqebelo.

Pula e a na.

Ke latile sekgele.


E ne e le letsatsi la tswalo la Lizzy.

Diphoofolo tse nyane di balehile.

Bolo e thubile fensetere

Busi o tjhesitse menwana ya
hae.

Jabu o latile lere.





Ha re baleng

Tlatsa tseo o di entseng ka dikgwedi tse fapaneng selemong se fetileng.



Pherekong	Hlakola	Hlakubele	Mmesa
Motsheanong	Phupjane	Phupu	Phato
Lwetse	Mphalane	Pudungwane	Tshitwe

Re sebeditse selemo kaofela. Re bapetse dipapadi. Ra etsa mosebetsi wa sekolo hae.
Re hlokometse batho. Re bile le metswalle. Re hlokometse diphoofolo tsa lapeng.
Re ithutile ka tsa lehodimo le dinako tsa selemo. Re ithutile ka e mong le e mong.




Ha re ngoleng

Jwale tlatsa mabitso a dikgwedi tse 6. Jwale ngola seo o se entseng kgwedi e nngwe le e nngwe.

1	
2	

Letsatsi:

3	
4	
5	
6	



Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang.



Ke kgwedi efeng ena?

Ngola seo o se etsang kgwedding ena.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

sekoloto

kgwele

dulang

dula

mokgwenyana

sekele

emang

selo

sekolo

dikgwedi

tsamayang

bala

Mantswe a tlwaelehileng

bala
bapala
bina
selemo



Ha re ngoleng

Ngololla mantswe ana.



tona

ho

jwale

bo

124 Ho ngola pale




Ha re ngoleng


Buisana le motswalle wa hao ka pale eo o tla e ngola. Jwale fana ka maikutlo a hao leqepheng lena.



Tlhophiso ya pale
ya ka



Dibapadi le moo pale
e etsahalang teng.



Qalo

Ke mang paleng ya hao?

Pale e etsahala kae?

E etsahala neng?

Ho etsahalang qalong ya pale?

Bohareng



Qetelo

Ho etsahala eng bohareng ba pale?

Pale e fela jwang?

KAMORA BUKA



DITABA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8

BOKANTLE BA BUKA

Etsa setshwantsho mona

MOHATO WA 1: Mena mathebeng moleng

MOHATO WA 3: Kengsetsepolara lembakeng lemo

Ngola lebitso la buka mona

Ngola bitso la hao (o mongodi)

1

MOHATO WA 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyu setepolara bukeng ya hao

MOHATO WA 2: Mena mathebeng moleng

5

4

Tswelapelle ka pale ya hao mona ledépheng la

Ngola bohare ba pale ya hao mona ledépheng la

Etsa setshwantsho mona

Qala ho ngola pale mona ebe o ya leqepheng la bobedi

Qetella pale ya hao.

2

7

3

9

Tswelapple ka pale ya hao mona.

Ngola hore ho etsaheatseng dletsellong ya pale.

Etsa setschantscho mona

Etsa setschantscho mona



O kgethehile.



Mmele oohle wa hao o kgethehile.

Ke wena monnga mmele wa hao!



O tshwanela ho bolella e mong ha ho na le motho ya o tshwarang bokapele.

O tshwanela ho bolella e mong ha ho na le motho ya o etsisang dintho tseo o sa batleng ho di etsa.

Eo o tshwanetseng ho mo letsetsa mohala bakeng sa thuso:

Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55

SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 1011

SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111

Lefapha la "Life Line": 0861 322 322

Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363



Bukantswe ya ka

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z